



Crna Gora
Vlada Crne Gore

PRIMLJENO:		03.07.2024. GOD.		
8. KLASIFIKACIONI ŠNOM:		13/24-1		
VEZA:				
EPA:		288 XXVIII		
SKRAGENICA:		Crna Gora		
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE		PODGORICA		
Primljeno: 02-07-2024				
Org. jed.	Jec nativeni klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06-318	/24-2831	/15		

Br: 08-318/24-3265

1. jul 2024. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE
Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. juna 2024. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O ORGANIZOVANJU TRŽIŠTA U RIBARSTVU I AKVAKULTURI**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su VLADIMIR JOKOVIĆ, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i KATARINA BURZANOVIĆ, generalna direktorica Direktorata za ribarstvo.

PREDSJEDNIK
mr Milojko Spajić, s. r.

**ZAKON
O ORGANIZOVANJU TRŽIŠTA U RIBARSTVU I AKVAKULTURI**

I. OSNOVNE ODREDBE

**Predmet
Član 1**

Ovim zakonom uređuje se način organizovanja proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, tržišni standardi za proizvode ribarstva, informacije za potrošače proizvoda ribarstva i akvakulture i druga pitanja od značaja za ribarstvo i akvakulturu.

**Upotreba rodno osjetljivog jezika
Član 2**

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

**Značenje izraza
Član 3**

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

- 1) **proizvođač proizvoda ribarstva i akvakulture** je privredno društvo ili preduzetnik, odnosno drugo pravno ili fizičko lice koje proizvodi proizvode ribarstva ili akvakulture, radi stavljanja na tržište;
- 2) **stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture** je prvo stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture;
- 3) **pravila priznate organizacije proizvođača** su interna pravila i propisi organizacije proizvođača kojima se utvrđuje unutrašnje funkcionisanje i rad organizacije;
- 4) **proizvodi ribarstva** su vodeni organizmi koji su rezultat ribolovnih aktivnosti ili proizvodi koji se od njih dobijaju i;
- 5) **proizvodi akvakulture** su vodeni organizmi u bilo kojoj fazi njihovog životnog ciklusa koji su rezultat aktivnosti akvakulture ili proizvodi koji se od njih dobijaju.

**Primjena propisa
Član 4**

Na postupke i rokove propisane ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

II. ORGANIZOVANJE TRŽIŠTA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE

**Mjere za organizovanje tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture
Član 5**

Tržište proizvoda ribarstva i akvakulture organizuje se sprovodenjem sljedećih mjer:

- 1) osnivanjem organizacija proizvođača, udruženja organizacija proizvođača i međusektorskih organizacija;
- 2) uspostavljanjem tržišnih standarda;
- 3) obezbjedivanjem informacija za potrošače;
- 4) uspostavljanjem tržišne konkurenkcije i;
- 5) istraživanjem tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture.

Organizacije proizvođača u ribarstvu

Član 6

Organizacija proizvođača u ribarstvu je pravno lice koje predstavlja dobrovoljan oblik udruživanja i organizovanja privrednih društava ili preduzetnika, odnosno drugih pravnih ili fizičkih lica u ribarstvu, radi ostvarivanja ekonomskih i drugih interesa.

Organizacije proizvođača u ribarstvu osnivaju se radi sprovođenja sljedećih ciljeva:

- 1) promovisanja održivih ribolovnih aktivnosti svojih članova u cilju očuvanja resursa ribe i drugih morskih organizama i zaštite životne sredine;
- 2) obezbjedivanja sljedljivosti proizvoda ribarstva na osnovu jasnih i sveobuhvatnih informacija za potrošače;
- 3) izbjegavanja i smanjivanja neželjenog ulova ekonomski važnih vrsta riba i drugih morskih organizama korišćenjem odgovarajućih ribolovnih alata i najboljeg iskorišćavanja ulova, bez stavljanja na tržište riba i drugih morskih organizma ispod minimalne referentne veličine i;
- 4) suzbijanja nezakonitog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova.

Pored ciljeva iz stava 2 ovog člana, organizacije proizvođača u ribarstvu mogu ostvarivati i najmanje dva od sljedećih ciljeva:

- 1) poboljšanje uslova za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva;
- 2) poboljšanje ekomske dobiti svojih članova;
- 3) stabilizacija tržišta;
- 4) poboljšanje snabdijevanja hranom i promovisanje visokih standarda kvaliteta i bezbjednosti hrane, kao i zapošljavanje u priobalnim i ruralnim područjima i;
- 5) smanjenje uticaja ribolova na životnu sredinu, uključujući mjere poboljšanja selektivnosti ribolovnih alata.

Organizacije proizvođača u akvakulturi

Član 7

Organizacija proizvođača u akvakulturi je pravno lice koje predstavlja dobrovoljan oblik udruživanja i organizovanja privrednih društava ili preduzetnika, odnosno drugih pravnih ili fizičkih lica u akvakulturi, radi ostvarivanja ekonomskih i drugih interesa.

Organizacije proizvođača u akvakulturi osnivaju se radi sprovođenja sljedećih ciljeva:

- 1) promovisanja održive akvakulture kroz aktivnosti svojih članova koje su usklađene sa principima zaštite životne sredine;
- 2) usklađivanja aktivnosti svojih članova sa nacionalnim strateškim planovima i;
- 3) obezbjedivanja da proizvodi ribljeg porijekla koji se koriste za ishranu u akvakulturi potiču iz održivog ribolova.

Pored ciljeva iz stava 2 ovog člana, organizacije proizvođača u akvakulturi mogu ostvarivati i najmanje dva od sljedećih ciljeva:

- 1) poboljšanje uslova za stavljanje na tržište proizvoda akvakulture;
- 2) poboljšanje ekomske dobiti svojih članova;
- 3) stabilizacija tržišta;
- 4) poboljšanje snabdijevanja hranom i promovisanje visokih standarda kvaliteta i bezbjednosti hrane, kao i zapošljavanje u priobalnim i ruralnim područjima i;
- 5) smanjenje uticaja akvakulture na životnu sredinu.

Mjere za ostvarivanje ciljeva organizacija proizvođača

Član 8

Organizacije proizvođača u ribarstvu i akvakulturi mogu ostvarivati ciljeve iz čl. 6 i 7 ovog zakona sprovođenjem sljedećih mjera:

- 1) prilagođavanje proizvodnje zahtjevima tržišta;
- 2) obezbjeđivanje ponude i plasmana proizvoda svojih članova;
- 3) promovisanje proizvoda ribarstva i akvakulture svojih članova na nediskriminatorički način na osnovu sertifikata, oznaka porijekla i geografskog porijekla, garantovano tradicionalnih specijaliteta i primjenjenih mjera održivog upravljanja;
- 4) preduzimanje mjera radi obezbjeđivanja da aktivnosti njihovih članova budu u skladu sa pravilima organizacije proizvođača;
- 5) promovisanje programa stručnog usavršavanja i saradnje u cilju uključivanja mladih ljudi u sektor ribarstva i akvakulture;
- 6) smanjenje uticaja ribolova na životnu sredinu, uključujući i mјere za poboljšanje selektivnosti ribolovnih alata;
- 7) promovisanje korišćenja informacionih i komunikacionih tehnologija za poboljšanje stavljanja na tržište i;
- 8) osiguravanje dostupnosti informacija za potrošače o proizvodima ribarstva i akvakulture.

Organizacije proizvođača u ribarstvu mogu ostvarivati ciljeve i sljedećim mjerama:

- 1) planiranje i upravljanje ribolovnim aktivnostima njihovih članova, u skladu sa pravilima organizacije;
- 2) izbjegavanje i suočavanje na minimum neželjenih ulova primjenom adekvatnih tehničkih mjera, odnosno korišćenjem odgovarajućih ribolovnih alata i najboljeg iskorišćavanja ulova, bez stavljanja na tržište riba i drugih morskih organizmima ispod minimalne referentne veličine.

Organizacije proizvođača u akvakulturi mogu ostvarivati ciljeve i sljedećim mjerama:

- 1) promovisanje aktivnosti održive akvakulture, a naročito u pogledu zaštite životne sredine, zdravlja i dobrobiti životinja;
- 2) prikupljanje informacija o proizvodima na tržištu, uključujući informacije o prvoj prodaji, kao i o prognozama proizvodnje;
- 3) prikupljanje informacija o životnoj sredini;
- 4) planiranje aktivnosti svojih članova u akvakulturi i;
- 5) podsticanje promocije proizvoda iz održive akvakulture.

Zajednička organizacija proizvođača ribarstva i akvakulture

Član 9

Organizacija proizvođača čiji članovi obavljaju aktivnosti iz oblasti ribarstva i akvakultura može se osnovati kao zajednička organizacija proizvođača ribarstva i akvakulture.

Priznavanje organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi

Član 10

Organizacije proizvođača u ribarstvu i akvakulturi mogu se priznati ako ispunjavaju sljedeće uslove:

- imaju najmanje pet članova koji imaju dozvolu za privredni ribolov ili proizvodnju proizvoda ribarstva i akvakulture, radi stavljanja na tržište;
- imaju svojstvo pravnog lica koje se stiče upisom u Centralni registar privrednih subjekata;
- imaju statut i pravila unutrašnjeg funkcionisanja;
- imaju dokaz o članstvu u organizaciji, upravljanju i izvorima finansiranja;

- pridržavaju se principa unutrašnjeg funkcionisanja utvrđenih u članu 16 ovog zakona;
- poštuju pravila tržišne konkurenčije;
- ne zloupotrebljavaju dominantnu poziciju na tržištu;
- ostvaruju ciljeve utvrđene u čl. 6 ili 7 ovog zakona;
- imaju utvrđen minimalni obim i vrijednost proizvodnje i;
- posjeduju dokaz o stepenu ekonomske aktivnosti.

Organizacije proizvođača u ribarstvu i akvakulturi koje ispunjavaju uslove iz stava 1 ovog člana, rješenjem priznaje organ državne uprave nadležan za poslove ribarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Rješenje iz stava 2 ovog člana donosi se na osnovu podnijetog zahtjeva organizacije proizvođača u ribarstvu i akvakulturi.

Priznata organizacija proizvođača upisuje se u registar priznatih organizacija proizvođača (u daljem tekstu: registar).

Sadržaj, obrazac i način podnošenja zahtjeva iz stava 3 ovog člana, minimalni obim i vrijednost proizvodnje neophodne za priznavanje organizacije proizvođača, sadržaj statuta i pravila unutrašnjeg funkcionisanja propisuje Ministarstvo.

Plan proizvodnje i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

Član 11

Organizacije proizvođača proizvoda iz ribarstva i akvakulture moraju da sačine plan proizvodnje i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture (u daljem tekstu: plan).

Plan naročito sadrži:

- 1) opšte informacije o organizaciji proizvođača;
- 2) program proizvodnje za ulovljene i uzgajane vrste;
- 3) strategiju stavljanja na tržište radi usklađivanja kvantiteta, kvaliteta i prezentacije ponude sa zahtjevima tržišta;
- 4) mjere koje organizacija proizvođača treba da preduzme za ostvarivanje ciljeva;
- 5) mjere za prilagođavanje ponude proizvoda ribarstva i akvakulture u slučaju poremećaja na tržištu i;
- 6) sankcije za članove koji ne poštuju pravila organizacije, finansijski plan i plan proizvodnje.

Na plan iz stava 1 ovog člana saglasnost daje Ministarstvo.

Kontrolu sprovođenja plana vrši Ministarstvo.

Bliži sadržaj plana, rok za dostavljanje i način kontrole sprovođenja plana propisuje Ministarstvo.

Godišnji izvještaj

Član 12

Priznata organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi dužna je da, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu, dostavi Ministarstvu godišnji izvještaj o realizaciji plana.

Godišnji izvještaj iz stava 1 ovog člana naročito sadrži:

- 1) podatke o stavljanju na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture;
- 2) preduzete mjere, radi ostvarivanja ciljeva iz čl. 6 i 7 ovog zakona i;
- 3) podatke o izmjenama pravila unutrašnjeg funkcionisanja organizacije proizvođača.

Bliži sadržaj i način podnošenja izvještaja iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Registrar priznatih organizacija proizvođača

Član 13

U registar upisuje se naziv priznate organizacije proizvođača, datum upisa u registar, područje na kojem organizacija proizvođača djeluje, vrste riba i drugih vodenih organizama za koje je organizacija osnovana, obim i vrijednost proizvodnje.

Registar vodi Ministarstvo u elektronskoj formi.

Bliži sadržaj i način vođenja registra propisuje Ministarstvo.

Osnivanje udruženja organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi

Član 14

Organizacije proizvođača u ribarstvu i akvakulturi koje su upisane u registar, mogu se udruživati u udruženja organizacija proizvođača.

Udruženje organizacija proizvođača može za organizacije proizvođača obavljati poslove iz njihove nadležnosti.

Udruženja organizacija proizvođača upisuju se u registar.

Na udruženja organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi primjenjuju se odredbe čl. 11, 12, 13, 16, 17 i 18 ovog zakona.

Način organizovanja i poslovanja udruženja organizacija proizvođača propisuje Ministarstvo.

Osnivanje međusektorskih organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi

Član 15

Priznate organizacije proizvođača i privredna društva ili preduzetnici koji se bave proizvodnjom, preradom, odnosno stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, mogu se organizovati u međusektorske organizacije proizvođača radi:

- 1) uskladivanja proizvodnje, prerade i prodaje proizvoda ribarstva i akvakulture sa zahtjevima i interesima potrošača;
- 2) promovisanja, racionalizacije i unaprijeđivanja proizvodnje i prerade i;
- 3) sprovođenja istraživanja tržišta radi unapređenja plasiranja proizvoda na tržište.

Priznate međusektorske organizacije proizvođača iz stava 1 ovog člana upisuju se u registar.

Način organizovanja i poslovanja međusektorske organizacije proizvođača iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Principi unutrašnjeg funkcionisanja organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi

Član 16

Priznate organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača i međusektorske organizacije proizvođača osnivaju se i posluju u skladu sa principima:

- 1) poštovanja pravila o unutrašnjem funkcionisanju organizacija proizvođača, udruženja organizacija proizvođača ili međusektorskih organizacija (uključujući ulov, proizvodnja i stavljanje na tržište);
- 2) nediskriminacije među članovima na nacionalnoj osnovi ili prema mjestu osnivanja;
- 3) plaćanja članarine radi finansiranja organizacije;
- 4) obavljanja kontrole koja se ostvaruje od strane članova;
- 5) sprovođenja mjera prema članovima u slučaju neplaćanja članarine;
- 6) definisanje načina prijema novih članova i prestanku članstva i;
- 7) poštovanja računovodstvenih i finansijskih pravila neophodnih za upravljanje organizacijom.

Proširenje pravila priznatih organizacija proizvođača i međusektorskih organizacija proizvođača

Član 17

Pravila priznate organizacije proizvođača mogu da primjenjuju i proizvođači koji nijesu članovi te organizacije i koji stavlaju na tržiste bilo koji proizvod u okviru područja u kojem je predstavnik ta organizacija proizvođača.

Određene sporazume, odluke ili usaglašene prakse, koje predstavljaju pravila u priznatim međusektorskim organizacijama proizvođača, mogu da primjenjuju i proizvođači koji nijesu članovi te organizacije na određenom području, u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom.

Zahtjev za proširenje pravila organizacija proizvođača ili međusektorskih organizacija podnosi se organizaciji proizvođača ili međusektorskoj organizaciji i dostavlja Ministarstvu.

O proširenju pravila na proizvođače koji nijesu članovi organizacije, uslovima za proširenje i vremenu primjene proširenja, odlučuje Ministarstvo.

Bliži sadržaj i način podnošenja zahtjeva, period proširenja kao i uslove za proširenje pravila propisuje Ministarstvo.

Brisanje priznatih organizacija proizvođača iz registra

Član 18

Priznate organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača ili međusektorske organizacije brisaće se iz registra ako prestanu da ispunjavaju uslove iz člana 10 ovog zakona.

O namjeri povlačenja priznavanja i brisanju iz registra Ministarstvo obavještava organizaciju proizvođača koja ima 60 dana da podnese svoje primjedbe.

Nakon razmatranja primjedbi Ministarstvo može donijeti odluku o povlačenju.

III. TRŽIŠNI STANDARDI I INFORMACIJE ZA POTROŠAČE ZA PROIZVODE RIBARSTVA I AKVAKULTURE

Uslovi za stavljanje na tržiste proizvoda ribarstva i akvakulture

Član 19

Ne dovodeći u pitanje odredbe drugih propisa o ribarstvu ili hrani, proizvodi ribarstva koji su namijenjeni za direktnu potrošnju mogu se stavljati na tržiste, bez obzira na porijeklo ovih proizvoda, samo ako ispunjavaju opšte i posebne tržišne standarde koji se odnose na kvalitet, veličinu, težinu, pakovanje, prezentaciju, čuvanje i označavanje proizvoda ribarstva i akvakulture.

Pored uslova iz stava 1 ovog člana proizvodi ribarstva treba da ispunjavaju i uslove propisane zakonom kojim se uređuje bezbjednost hrane.

Proizvodi ribarstva i akvakulture koji ne ispunjavaju tržišne standarde ne smiju se koristiti u ishrani ljudi, ali se mogu koristiti za proizvodnju ribljeg brašna, ribljeg ulja, hrane za kućne ljubimce, dodataka hrani, farmaceutskih ili kozmetičkih proizvoda.

Tržišne standarde iz stava 1 ovog člana i listu proizvoda ribarstva koji se mogu stavljati na tržiste propisuje Ministarstvo.

Proizvodi ribarstva iz uvoza

Član 20

Određeni proizvodi ribarstva koji se uvoze iz drugih država mogu se stavljati na tržiste samo ako sadrže podatke o:

- 1) državi porijekla;
- 2) naučnom i trgovačkom nazivu proizvoda;
- 3) kategoriji, svježini i veličini riba i proizvoda akvakulture;

- 4) neto masi izraženoj u kilogramima;
 - 5) datumu ocjene karakteristika i kvaliteta i datumu otpremanja i;
 - 6) nazivu i sjedištu, odnosno imenu i adresi pošiljaoca, distributera i uvoznika.
- Popis proizvoda ribarstva iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Obavezne informacije za potrošače

Član 21

Proizvode ribarstva i akvakulture, prilikom stavljanja na tržiste, moraju da prate obavezne informacije za potrošače i to:

- 1) naučni i trgovački naziv vrste;
- 2) način proizvodnje, koji se navodi riječima "ulovljeno" ili "ulovljeno u kopnenim vodama" ili "uzgojeno";
- 3) područje gdje je proizvod ulovljen ili uzgojen;
- 4) kategorije ribolovnog alata koji je korišćen u ribolovu;
- 5) informacija da li je proizvod bio odmrznut i;
- 6) datum minimalnog roka trajanja prema potrebi.

Podaci iz stava 1 tačka 5 ovog člana ne navode se za:

- 1) sastojke prisutne u konačnom proizvodu;
- 2) hranu za koju je zamrzavanje neophodan tehnološki korak u proizvodnom procesu;
- 3) proizvode ribarstva i akvakulture koji su prethodno zamrznuti radi zaštite zdravlja ljudi i;

4) proizvode ribarstva i akvakulture koji su odmrznuti neposredno prije procesa dimljenja, soljenja, kuvanja, ukiseljavanja, sušenja ili kombinacije bilo kojih od ovih processa.

Informacije iz stava 1 ovog člana ne navode se na male količine proizvoda ribarstva čija vrijednost ne prelazi 50 eura dnevno, koje se prodaju krajnjim potrošačima direktno sa ribolovnih plovnih objekata.

Datum minimalnog roka trajanja iz stava 1 tačka 6 ovog člana je datum do kojeg proizvodi ribarstva i akvakulture, ako se čuvaju na pravilan način, zadržavaju svoja posebna svojstva.

Informacije iz stava 1 ovog člana ne smiju biti netačne niti dvosmislene.

Informacije iz stava 1 ovog člana, za neupakovane proizvode u maloprodaji, navode se putem informacija (reklamnih panoa ili plakata).

Popis proizvoda ribarstva i akvakulture iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Neobavezne informacije

Član 22

Pored obaveznih informacija iz člana 21 ovog zakona, proizvode ribarstva i akvakulture mogu da prate i neobavezne informacije, i to:

- 1) datum ulova proizvoda ribarstva ili datum prikupljanja proizvoda akvakulture;
- 2) datum iskrcaja proizvoda ribarstva ili podaci o luci u kojoj su proizvodi iskrčani;
- 3) bliži podaci o vrsti ribolovnih alata;
- 4) za proizvode ribarstva ulovljenih na moru, podaci o državi zastave plovila koje je ulovilo te proizvode;
- 5) tehnike proizvodnje i proizvodne prakse;
- 6) hranljivi sastojci proizvoda;
- 7) podaci o životnoj sredini i;
- 8) informacije etičke ili društvene prirode.

Može se koristiti kod za brzi odgovor (QR) koji označava dio ili sve podatke navedene u stavu 1 ovog člana.

Neobavezne informacije ne smiju se stavljati na oznaku ili etiketu na mjesto koje je namijenjeno za obavezne informacije.

Zabranjeno je na proizvodima ribarstva i akvakulture stavljati neobavezne informacije koje se ne mogu provjeriti.

Trgovački naziv riba i drugih vodenih organizama

Član 23

Trgovački naziv riba i drugih vodenih organizama je naziv vrste ribe na crnogorskom jeziku, naučni naziv i nazivi koji su u upotrebi na tom području.

Proizvodi ribarstva i akvakulture moraju biti označeni trgovačkim nazivom riba i drugih vodenih organizama.

U slučaju da su ribe i drugi vodeni organizmi sastojci druge hrane mogu se označiti kao „riba”, pod uslovom da se naziv i prezentacija takve hrane ne odnose na pojedine vrste.

Trgovačke nazine riba i drugih vodenih organizama propisuje Ministarstvo.

Mješoviti proizvodi

Član 24

Prilikom stavljanja na tržište, mora se na proizvodima ribarstva koji su dobijeni od iste vrste ribe, proizvedeni različitim metodama proizvodnje (u daljem tekstu: mješoviti proizvodi), navesti metoda proizvodnje za svaku pojedinu seriju.

Ako se mješoviti proizvod sastoji od iste vrste ribe, ali je dobijen iz ulova sa različitih ribolovnih područja ili područja uzgoja u različitim državama, prilikom stavljanja na tržište mora se navesti područje najvećeg ulova, odnosno uzgoja i informacija da proizvodi potiču sa različitih ribolovnih područja ili različitih područja uzgoja.

Ribolovno područje

Član 25

Prilikom stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture obavezno se navodi ribolovno područje za ulovljenu ribu ili područje proizvodnje za proizvode akvakulture.

Ribolovno područje ili područje proizvodnje za proizvode akvakulture označava se sljedećim podacima:

- 1) u slučaju proizvoda ribarstva ulovljenih na moru navodi se ime potpodručja ili divizije navedenog u bazi podataka ribolovnih područja Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (u daljem tekstu: FAO) i ime područja mora biti napisano na razumljiv način za potrošača ili priložena karta ili piktogram na kojima je prikazano to područje, osim za proizvode ribarstva ulovljenim u vodama koje ne pripadaju sjeveroistočnom Atlantiku, odnosno 27. ribolovnom području FAO-a niti području Sredozemnog ili Crnog mora, odnosno 37. ribolovnom području FAO-a;
- 2) za ribu i druge vodene organizme ulovljene u slatkoj vodi navodi se vodena površina (rijeka, jezero) i država porijekla;
- 3) za proizvode akvakulture navodi se država porijekla, odnosno država u kojoj je proizvod dostigao više od polovine svoje težine ili je u toj državi bio više od polovine perioda uzgoja, a u slučaju školjki da su prošle zadnju fazu uzgoja ili rasta od najmanje šest mjeseci.

Popis ribolovnih područja objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

Kategorija ribolovnog alata

Član 26

Na proizvode ribarstva iz ulova koji se stavljuju na tržište obavezno se navodi naziv ribolovnog alata koji je korišćen.

Način navođenja naziva alata iz stava 1 ovog člana prema vrstama propisuje Ministarstvo.

Tržišna konkurencija

Član 27

Na sporazume, odluke i djelovanja organizacija proizvođača ili međusektorskih organizacija koji se tiču proizvodnje ili prodaje proizvoda ribarstva i akvakulture ili korišćenja zajedničkih objekata za skladištenje, obradu ili preradu proizvoda ribarstva i akvakulture ne primjenjuju se pravila tržišne konkurencije ako:

- a) su potrebna za ostvarenje ciljeva organizacija proizvođača,
- b) ne podrazumijevaju obavezu naplaćivanja po identičnim cijenama,
- c) ne vode do bilo kakve podjele tržišta,
- d) ne isključuju tržišnu konkurenciju i
- e) ne isključuju tržišnu konkurenciju za neke od popisanih proizvoda.

O izuzetku od primjene pravila tržišne konkurencije u skladu sa stavom 1 ovog člana odlučuje Ministarstvo.

Podaci o istraživanju tržišta

Član 28

Ministarstvo prikuplja i analizira podatke o količini i vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture koji su stavljeni na tržište, i to iz dostupnih evidencija o ulovu, uzgoju i prodaji proizvoda ribarstva i akvakulture koje dostavljaju privredni ribari i uzbajivači shodno posebnim propisima.

Ministarstvo može vršiti istraživanja tržišta radi prikupljanja cijena o proizvodima ribarstva i akvakulture.

IV. NADZOR

Vršenje nadzora

Član 29

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Inspeksijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo preko inspektora za ribarstvo i poljoprivrednih inspektora, a organ uprave nadležan za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove preko inspektora za hranu i graničnog službenog veterinara (u daljem tekstu: inspektori).

Ovlašćenja inspektora

Član 30

Pored ovlašćenja inspektora utvrđenih zakonom kojim je uređen inspeksijski nadzor, inspektori imaju ovlašćenje da:

- 1) provjeravaju da li proizvodi ribarstva i akvakulture ispunjavaju opšte i posebne standarde;
- 2) provjeravaju ispunjenost uslova za priznavanje organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija proizvođača i međusektorskih organizacija proizvođača;
- 3) provjeravaju da li su proizvodi ribarstva i akvakulture označeni u skladu sa ovim zakonom;
- 4) provjeravaju da li proizvodi ribarstva i akvakulture sadrže sve informacije za potrošače u skladu sa ovim zakonom;

- 5) provjeravaju vođenje registara i evidencija u skladu sa ovim zakonom;
- 6) uzimaju uzorke za analizu u cilju provjere načina ulova ribe i drugih vodenih organizama i utvrđivanja ribolovnog alata i opreme korišćenog u ribolovu i;
- 7) provjeravaju i druge uslove predviđene ovim zakonom.

Upravne mjere i radnje inspektora

Član 31

Pored upravnih mjera i radnji utvrđenih zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor, inspektor je obavezan da preduzima i sljedeće upravne mjere i radnje:

- 1) zabrani stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture koji nijesu u skladu sa ovim zakonom;
- 2) oduzme i/ili uništi proizvode ribarstva i akvakulture koji su stavljeni u promet, a nijesu u skladu sa ovim zakonom;
- 3) zabrani rad organizacije proizvođača koja je prestala da ispunjava uslove za priznavanje i;
- 4) određuje i druge mjere i radnje u skladu sa zakonom.

V. KAZNENE ODREDBE

Član 32

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

- 1) ne dostavi godišnji izvještaj o realizaciji plana do 31. marta tekuće za prethodnu godinu Ministarstvu (član 12 stav 1);
- 2) stavi na tržište proizvode ribarstva namijenjene za direktnu potrošnju, koji ne ispunjavaju opšte i posebne tržišne standarde koje propisuje Ministarstvo (član 19 stav 1)
- 3) stavlja na tržište proizvode ribarstva i akvakulture koji se ne smiju koristiti u ishrani ljudi (član 19 stav 3);
- 4) stavlja na tržište proizvode ribarstva uvezene iz drugih država, koji ne sadrže podatke iz člana 20 stav 1;
- 5) stavi na tržište proizvode ribarstva i akvakulture bez navođenja obaveznih informacija iz člana 21 stav 1 ovog zakona;
- 6) neobavezne informacije stavlja na oznaku ili etiketu na mjestu koje je namijenjeno za obavezne informacije (član 22 stav 3)
- 7) stavlja neobavezne informacije na proizvodima ribarstva i akvakulture koje se ne mogu provjeriti (član 22 stav 3);
- 8) prilikom stavljanja na tržište, na proizvodima ribarstva koji su dobijeni od iste vrste ribe, proizvedeni različitim metodama proizvodnje ne navede metodu proizvodnje za svaku pojedinačnu seriju (član 24 stav 1);
- 9) na mješovitim proizvodima koji se sastoje od iste vrste ribe, ali su dobijeni iz ulova sa različitim ribolovnim područja ili područja uzgoja u različitim državama, prilikom stavljanja na tržište ne navede područje najvećeg ulova, odnosno uzgoja i informaciju da proizvodi potiču sa različitim ribolovnim područja ili različitim područja uzgoja (član 24 stav 2);
- 10) stavi na tržište proizvode ribarstva i akvakulture bez navođenja ribolovnog područja za ulovljenu ribu, odnosno područja proizvodnje za proizvode akvakulture (član 25 stav 1);
- 11) stavlja na tržište proizvode ribarstva i akvakulture bez navođenja ribolovnog područja za ulovljenu ribu, odnosno područja proizvodnje za proizvode akvakulture (član 25 stav 2);

12) prilikom stavljanja na tržište proizvoda ribarstva iz ulova ne navede naziv ribolovnog alata koji je korišćen (član 26 stav 1).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik kaznom u iznosu od 1.000 do 3.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 300 do 1.000 eura.

VI. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 33

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanje na snagu

Član 34

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o organizaciji tržišta u ribarstvu i akvakulturi sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore ("Službeni list CG", broj 1/07), kojim je propisano da se zakonom uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Donošenje Zakona o organizaciji tržišta u ribarstvu i akvakulturi neophodno je radi usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u cilju primjene programa podrške za sektor ribarstva uz podjelu nadležnosti i uspostavljanje procedura kakve su definisane propisima EU.

Ovim zakonom stvara se osnov za obezbjeđivanje efikasnog funkcionisanja tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture i uređuje se: tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, uslovi za označavanje proizvoda koji se stavlju na tržište, jačanje konkurentnosti proizvođača kroz formiranje organizacija proizvođača, uz adekvatnu kontrolu sprovođenja mjera organizacije tržišta.

Takođe, daju se osnove za uspostavljanje organizovanog tržišta kroz mehanizme organizacije tržišta i definisanja jasnih pravila u pogledu informisanja potrošača. Definiše se i nadležno tijelo, uslovi, načini za izvoz proizvoda ribarstva u države EU.

Predložena zakonska rješenja doprinijeće razvoju sektora ribarstva i stvorice bolje uslove za formiranje udruženja proizvođača. Sve navedeno je u cilju postizanja veće konkurentnosti u sektoru ribarstva i akvakulture.

Donošenje ovog zakona proisteklo je i iz potrebe usaglašavanja sa pravnom tekovinom EU, a posebno imajući u vidu da u Crnoj Gori trenutno ne postoji jedinstveno zakonsko rješenje kojim je regulisana organizacija tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Prilikom izrade teksta zakona prenesen je niz odredbi propisa Evropske unije, a naročito Regulativa br. 1379/2013 Evropskog Parlamenta i Savjeta od 11. decembra 2013. o zajedničkoj organizaciji tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, koja mijenja regulativu Savjeta (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavlja van snage regulativu Savjeta (EZ) br. 104/2000.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Ovim zakonom propisuju se uslovi i način organizovanja proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, organizovanje tržišta i druga pitanja od značaja za ribarstvo i akvakulturu.

U poglavlju I je definisan predmet zakona, upotreba rodno osjetljivog jezika i značenje izraza.

U poglavlju II je definisana organizacija tržišta, organizacije proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, njihovo priznavanje, plan proizvodnje i stavljanja na tržište i godišnji izvještaj, registar priznatih organizacija proizvođača i brisanje iz registra, osnivanje udruženja organizacija proizvođača i međusektorskih organizacija proizvođača, principi unutrašnjeg funkcionisanja organizacije proizvođača i proširenje pravila.

U poglavlju III su definisani uslovi za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, posebni uslovi za proizvode iz uvoza, usklađenost sa tržišnim standardima, obavezne i neobavezne informacije za potrošače, trgovački naziv riba, miješani proizvodi, navođenje ribolovnog područja i ribolovnog alata, kategorija ribolovnog alata, tržišna konkurenca, podaci o istraživanju tržišta.

U poglavlju IV je definisan nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, ovlašćenja inspektora za ribarstvo, poljoprivrednog inspektora, inspektora za hranu i graničnog službenog veterinara.

U poglavlju V su propisane kaznene odredbe.

U poglavlju VI su propisane prelazne i završne odredbe.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno dodatno obezbjediti finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore.



Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Naziv propisa	Zakon o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	XIX Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda	6. ribarstvo i lovstvo
Klasifikacija po pregovaračkim poglavlјima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	13 - Ribarstvo	13.10.20 Organizacija tržišta [04.10.20]
Ključni termini - eurovok deskriptori	Proizvodi ribarstva i akvakulture, stavljanje na tržište, organizacije proizvođača, tržišni standardi, informacije za potrošače	

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI PREDLOGA PROPISA CRNE GORE SA
PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave	MPŠ-IU/PZ/24/05
1. Naziv predloga/predloga propisa	
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Market Organization in Fisheries and Aquaculture
2. Podaci o obrađivaču propisa	
a) Organ državne uprave koji priprema propis	
Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
- Sektor/odsjek	Direktorat za ribarstvo
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Katarina Burzanović 020/482-383 katarina.burzanovic@mpsv.gov.me
- kontakt lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Nada Kosić, 020/482-270 nada.kosic@mpsv.gov.me
b) Pravno lice sa javnim ovlašćenjem za pripremu i sprovođenje propisa	
- Naziv pravnog lica	/
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/
- kontakt lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis	
- Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)	
a) Odredbe SSP sa kojima se usklađuje propis	
Glava VIII, Politike saradnje, član 98, Ribarstvo	
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa:	
<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjene obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa	
/	
5. Veza nacrta/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)	
PPCG za period	2024-2027
Poglavlje, potpoglavlje	Poglavlje 13 Ribarstvo, 1 Planovi i potrebe 1.2 Zakonodavni okvir B) Organizacija tržišta u ribarstvu i akvakulturi
Rok za donošenje propisa	III kvartal 2024. godine
Napomena	
6. Usklađenost nacrta/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije	
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije	
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje mjere Unije, Glava III, Poljoprivreda i ribarstvo, čl. 38 i 39 / TFEU, Part Three, Policies and Internal Actions, Title III, Agriculture and Fisheries, Articles 38 and 39	
Potpuno usklađeno / Fully harmonized	
b) Usklađenost predloga propisa sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	
32013R1379	
Regulativa (EU) br.1379/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. decembra 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni regulativa Savjeta (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i ukidanju Regulative Savjeta (EZ) br. 104/2000 / Regulation (EU) No 1379/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products, amending Council Regulations (EC) No 1184/2006 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulation (EC) No 104/2000, OJ L 354, 28.12.2013.	
Djelimično usklađeno / Partly harmonized	

31996R2406

Regulativa Savjeta (EZ) br. 2406/96 od 26. novembra 1996. o određivanju zajedničkih tržišnih standarda za neke proizvode ribarstva / Council Regulation (EC) No 2406/96 of 26 November 1996 laying down common marketing standards for certain fishery products, OJ L 334, 23.12.1996.

Djelimično uskladeno / Partly harmonized

c) Uskladenost predloga/predloga propisa sa ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove uskladenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu uskladenost ili neusklađenost nacrta/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune uskladenosti

Potpuna uskladenost s regulativom **32013R1379** će se postići donošenjem podzakonskih akata koji se odnose na: tržišne standarde koji se odnose na kvalitet, veličinu, težinu, pakovanje, prezentaciju, čuvanje i označavanje proizvoda ribarstva i akvakulture i liste proizvoda ribarstva koji se mogu stavljati na tržiste (rok: III kvartal 2026. g.), trgovačke nazive riba i drugih vodenih organizama (rok: III kvartal 2026. g.) i način organizovanja i poslovanja međusektorske organizacije proizvođača proizvoda ribarstva i akvakulture (rok: III kvartal 2026. g.). Odredbe regulative 32013R1379 koje se odnose na finansijsku podršku državama članicama EU, međusektorske organizacije proizvođača u jednoj ili više država članica, davanje finansijske pomoći organizacijama proizvođača u sektoru ribarstva za skladištenje proizvoda ribarstva i proširenju pravila priznatih organizacija proizvođača će se neposredno primjenjivati pristupanjem Crne Gore Evropskoj uniji.

Potpuna uskladenost s regulativom **31996R2406** će se postići donošenjem podzakonskog akta o tržišnim standardima koji se odnose na kvalitet, veličinu, težinu, pakovanje, prezentaciju, čuvanje i označavanje proizvoda ribarstva i akvakulture i liste proizvoda ribarstva koji se mogu stavljati na tržiste (rok: III kvartal 2026).

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti uskladenost konstatovati tu činjenicu

/

8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korištene pri izradi nacrta/predloga propisa

Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.

/

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)

Navedeni izvori prava EU su prevedeni na crnogorski jezik.

10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o uskladenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)

Predlog zakona o uređenju tržišta u ribarstvu i akvakulturi preveden je na engleski jezik.

11. Učešće konsultanata u izradi nacrta/predloga propisa i njihovo mišljenje o uskladenosti

U izradi Predloga zakona o uređenju tržišta u ribarstvu i akvakulturi učestvovala je ekspertkinja Mirta Novak, angažovana posredstvom TAIEX-a.

Potpis / ovlašćeno lice obrađivača propisa

Datum:



Prilog obrasca

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrta/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrta/predloga propisa	1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrta/predloga propisa na Vladi							
MPŠ-IU/PZ/24/05	MPŠ-IU/PZ/24/05							
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka								
Regulativa (EU) br. 1379/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. decembra 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni regulativu Savjeta (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju van snage Regulative Savjeta (EZ) br. 104/2000 – 32013R1379								
Regulativa Savjeta (EZ) br. 2406/96 od 26. novembra 1996. o određivanju zajedničkih tržišnih standarda za neke proizvode ribarstva – 31996R2406								
3. Naziv nacrta/predloga propisa Crne Gore								
Na crnogorskom jeziku	Na engleskom jeziku							
Predlog zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi	Proposal for the Law on Market Organization in Fisheries and Aquaculture							
4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije								
a)	b)	c)	d)	e)				
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađeno sti				
Regulativa (EU) br.1379/2013								
POGLAVLJE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Predmet 1. Ovim se uspostavlja zajedničko uređenje tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, (ZUT). 2. ZUT obuhvaća sledeće elemente: (a) profesionalne organizacije; (b) tržišne standarde; (c) informisanje potrošača;	OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuje način organizovanja proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, , tržišni standardi za proizvode ribarstva, informacije za potrošače proizvoda ribarstva i akvakulture i druga pitanja od značaja za ribarstvo i akvakulturu. Mjere za organizovanje tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture Član 5	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji kad će se uspostaviti zajedničko uređenje tržišta proizvodima	Danom pristupanj a CG EU				

<p>(d) pravila tržišne konkurenčije; (e) istraživanje tržišta.</p>	<p>Tržište proizvoda ribarstva i akvakulture organizuje se sprovođenjem sljedećih mjera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) osnivanjem organizacija proizvođača, udruženja organizacija proizvođača i međusektorskih organizacija; 2) uspostavljanjem tržišnih standarda; 3) obezbjeđivanjem informacija za potrošače; 4) uspostavljanjem tržišne konkurenčije; 5) istraživanjem tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture. 		<p>ribarstva i akvakulture</p>	
<p>3. ZUT će biti, u odnosu na spoljne aspekte, dopunjena Regulativom Savjeta (EU) br. 1220/2012 i Regulativom (EU) br. 1026/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta.</p> <p>4. Sprovođenje ZUT-a smatra se prihvativom za primanje finansijske podrške Unije u skladu s budućim pravnim aktom Unije kojim se uspostavljaju uslovi za finansijsku podršku pomorskoj i ribarskoj politici za period 2014. - 2020.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 2. Područje primjene</p> <p>ZUT se primjenjuje na proizvode ribarstva i akvakulture navedene u Prilogu I ove Regulative, koji se stavljaju na tržište u Uniji.</p>	<p>Značenje izraza Član 3</p> <p>4) proizvodi ribarstva su vodeni organizmi koji su rezultat ribolovnih aktivnosti ili proizvodi koji se od njih dobijaju;</p> <p>5) proizvodi akvakulture su vodeni organizmi u bilo kojoj fazi njihovog životnog ciklusa koji su rezultat aktivnosti akvakulture ili proizvodi koji se od njih dobijaju.</p> <p>Uslovi za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture Član 19</p> <p>Ne dovodeći u pitanje odredbe drugih propisa o ribarstvu ili hrani, proizvodi ribarstva koji su namijenjeni za direktnu potrošnju mogu se stavljati na tržište, bez obzira na porijeklo ovih proizvoda, samo ako ispunjavaju opšte i posebne tržišne standarde koji se odnose na kvalitet, veličinu, težinu, pakovanje, prezentaciju, čuvanje i označavanje proizvoda ribarstva i akvakulture.</p> <p>Pored uslova iz stava 1 ovog člana proizvodi ribarstva treba da ispunjavaju i uslove propisane zakonom kojim se uređuje bezbjednost hrane.</p>	<p>Djelimično uskladeno</p>	<p>Potpuna uskladenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o tržišnim standardima koji se odnose na kvalitet, veličinu, težinu, pakovanje, prezentaciju, čuvanje i označavanje proizvoda ribarstva i akvakulture i liste proizvoda ribarstva koji se mogu stavljati na tržište</p>	<p>III kvartal 2026</p>

	<p>Proizvodi ribarstva i akvakulture koji ne ispunjavaju tržišne standarde ne smiju se koristiti u ishrani ljudi, ali se mogu koristiti za proizvodnju ribljeg brašna, ribljeg ulja, hrane za kućne ljubimce, dodataka hrani, farmaceutskih ili kozmetičkih proizvoda.</p> <p>Tržišne standarde iz stava 1 ovog člana i listu proizvoda ribarstva koji se mogu stavljati na tržište propisuje Ministarstvo.</p>			
<p>Član 3. Ciljevi Ciljevi ZUT-a su oni utvrđeni članom 35. Regulative (EU) br. 1380/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta.</p> <p>Član 4. Principi ZUT će se rukovoditi principima dobrog upravljanja utvrđenim u članu 3. regulative (EU) br. 1380/2013.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi	II kvartal 2025
<p>Član 5. Definicije</p> <p>Za potrebe ove Regulative primjenjuju se definicije iz člana 4 Regulative (EU) br. 1380/2013, kao i one iz člana 4 Regulative Savjeta (EU) br. 1224/2009, iz člana 2 Regulative (EU) br. 1169/2011 Evropskog parlamenta i Savjeta, iz člana 2 i 3 Regulative (EZ) br. 178/2002 Evropskog parlamenta i Savjeta, kao i iz člana 3 Regulative (EU) br. 1333/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Definicije su predmet regulisanja Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi ("Sl. list CG", br. 56/09, 40/11, 47/15) i Zakona o bezbjednosti hrane ("Sl. list CG", br. 57/2015)	
<p>Takođe se primjenjuju ove definicije:</p> <p>(a) „proizvodi ribarstva” znači vodeni organizmi koji su rezultat bilo kakve ribolovne aktivnosti ili proizvodi koji se od njih dobijaju, prema popisu u Prilogu I;</p>	<p>Značenje izraza Član 3 Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja: 4) proizvodi ribarstva su vodeni organizmi koji su rezultat ribolovnih aktivnosti ili proizvodi koji se od njih dobijaju;</p>	Potpuno usklađeno		
<p>(b) „proizvodi akvakulture” znači vodeni organizmi u bilo kojoj fazi njihovog životnog ciklusa koji su rezultat bilo kakve aktivnosti akvakulture ili proizvodi koji se od njih dobijaju, prema popisu u Prilogu I;</p>	<p>Značenje izraza Član 3 Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja: 5) proizvodi akvakulture su vodeni organizmi u bilo kojoj fazi njihovog životnog ciklusa koji su rezultat aktivnosti akvakulture ili proizvodi koji se od njih dobijaju.</p>	Potpuno usklađeno		

(c) „proizvođač” znači fizičko ili pravno lice koje koristi sredstva proizvodnje za dobijanje proizvoda ribarstva ili akvakulture sa ciljem njihovog stavljanja na tržište;	Značenje izraza Član 3, tač. 1 Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja: 1) proizvođač proizvoda ribarstva i akvakulture je privredno društvo ili preduzetnik, odnosno drugo pravno ili fizičko lice koje proizvodi proizvode ribarstva ili akvakulture, radi stavljanja na tržište;	Potpuno usklađeno		
(d) „sektor ribarstva i akvakulture” znači sektor privrede, koji obuhvata sve aktivnosti proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva ili akvakulture;	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi	II kvartal 2025
(e) „osigurati dostupnost na tržištu” znači svako snabdijevanje proizvodom ribarstva ili akvakulture za distribuciju, potrošnju ili upotrebu na tržištu Unije u okviru komercijalne aktivnosti, bilo uz plaćanje ili besplatno;	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Definicija će se neposredno primjenjivati danom pristupanja CG EU	Danom pristupanja CG EU
(f) „stavljanje na tržište” znači prvo stavljanje nekog proizvoda ribarstva ili akvakulture na tržište Unije.	Značenje izraza Član 3 Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja: 2) stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture je prvo stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture;	Potpuno usklađeno		
(g) „maloprodaja” znači držanje i/ili prerada hrane i njen skladištenje na prodajnom mjestu ili mjestu isporuke krajnjem potrošaču, uključujući terminale za distribuciju, ugostiteljske djelatnosti, fabričke menze, ugostiteljsko snabdijevanje ustanova, restorana i ostalih sličnih objekta za pripremu i posluživanje hrane, trgovine, distribucijske centre samoposluga i prodajna mjesta veleprodaje;	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Definicije će se neposredno primjenjivati danom pristupanja CG EU	Danom pristupanja CG EU
(h) „prepakovani proizvodi ribarstva i akvakulture” znači proizvod ribarstva i akvakulture koji je 'prepakovana hrana' kako je navedeno u članu 2. stav 2. tačka (e) Regulative (EU) br. 1169/2011.				

<p>POGLAVLJE II. PROFESSIONALNE ORGANIZACIJE</p> <p>DIO I</p> <p>Osnivanje, ciljevi i mjere</p> <p>Član 6</p> <p>Osnivanje organizacija proizvođača u sektoru ribarstva i organizacija proizvođača u sektoru akvakulture</p> <p>1. Organizacije proizvođača u sektoru ribarstva i organizacije proizvođača u sektoru akvakulture („organizacije proizvođača“) mogu se uspostaviti na inicijativu proizvođača proizvoda ribarstva ili akvakulture, u jednoj ili više država članica i biti priznate u skladu sa odredbama DIJELA II.</p> <p>2. Gdje je to bitno, posebna situacija malih proizvođača će se uzeti u obzir pri uspostavljanju organizacija proizvođača.</p> <p>3. Organizacija proizvođača koja je reprezentativna i za aktivnosti ribarstva i aktivnosti akvakulture može se osnovati kao zajednička organizacija proizvođača u sektoru ribarstva i proizvođača u sektoru akvakulture.</p>	<p>Organizacije proizvođača u ribarstvu</p> <p>Član 6</p> <p>Organizacija proizvođača u ribarstvu je pravno lice koje predstavlja dobrovoljan oblik udruživanja i organizovanja privrednih društava ili preduzetnika, odnosno drugih pravnih ili fizičkih lica u ribarstvu, radi ostvarivanja ekonomskih i drugih interesa.</p> <p>Organizacije proizvođača u akvakulturi</p> <p>Član 7</p> <p>Organizacija proizvođača u akvakulturi je pravno lice koje predstavlja dobrovoljan oblik udruživanja i organizovanja privrednih društava ili preduzetnika, odnosno drugih pravnih ili fizičkih lica u akvakulturi, radi ostvarivanja ekonomskih i drugih interesa.</p> <p>Zajednička organizacija proizvođača ribarstva i akvakulture</p> <p>Član 9</p> <p>Organizacija proizvođača čiji članovi obavljaju aktivnosti iz oblasti ribarstva i akvakulture može se osnovati kao zajednička organizacija proizvođača ribarstva i akvakulture.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	
<p>Član 7</p> <p>Ciljevi organizacija proizvođača</p> <p>1. Organizacije proizvođača u sektoru ribarstva teže postizanju sledećih ciljeva:</p> <p>(a) promovisanju održivih ribolovnih aktivnosti svojih članova, potpuno u skladu sa politikom očuvanja, posebno kako je utvrđeno u Regulativi (EU) br. 1380/2013 i u ekološkom zakonodavstvu, istovremeno poštujući socijalnu politiku, te, kada dotična država članica to omogući, takođe utiče u upravljanju morskim biološkim resursima;</p> <p>(b) izbjegavanju i smanjenju, koliko god je to moguće, neželjenog ulova ekonomski važnih vrsta, te prema potrebi, iskorištavanju takvog ulova, a ne stvarajući tržište za onaj koji je ispod minimalne referentne veličine očuvanja, u skladu sa članom 15. Regulative (EU) br. 1380/2013;</p> <p>(c) doprinošenju sljedivosti proizvoda ribarstva i pristupu jasnim i razumljivim informacijama za potrošače;</p>	<p>Organizacije proizvođača u ribarstvu</p> <p>Član 6</p> <p>Organizacija proizvođača u ribarstvu je pravno lice koje predstavlja dobrovoljan oblik udruživanja i organizovanja privrednih društava ili preduzetnika, odnosno drugih pravnih ili fizičkih lica u ribarstvu, radi ostvarivanja ekonomskih i drugih interesa.</p> <p>Organizacije proizvođača u ribarstvu osnivaju se radi sprovođenja sljedećih ciljeva:</p> <p>1) promovisanja održivih ribolovnih aktivnosti svojih članova u cilju očuvanja resursa ribe i drugih morskih organizama i zaštite životne sredine;</p> <p>2) obezbjeđivanja sljedljivosti proizvoda ribarstva na osnovu jasnih i sveobuhvatnih informacija za potrošače;</p> <p>3) izbjegavanja i smanjivanja neželjenog ulova ekonomski važnih vrsta riba i drugih morskih organizama korišćenjem odgovarajućih ribolovnih alata i najboljeg iskorišćavanja ulova, bez stavljanja na tržište riba i drugih morskih organizma ispod minimalne referentne veličine;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	

<p>(d) doprinošenju uklanjanja nezakonitog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova.</p> <p>2. Organizacije proizvođača u sektoru akvakulture teže postizanju sledećih ciljeva:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) promovisanju održivih aktivnosti akvakulture njihovih članova osiguravajući mogućnosti za njihov razvoj potpuno u skladu sa Regulativom (EU) br. 1380/2013 i ekološkim zakonodavstvom, istovremeno poštujući socijalnu politiku; (b) osiguravanju da su aktivnosti njihovih članova u skladu sa nacionalnim strateškim planovima iz člana 34. Regulative (EU) br. 1380/2013; (c) nastojanju da se osigura da proizvodi ribljeg porijekla koji se koriste za ishranu u akvakulturi potiču iz ribarstva kojim se upravlja na održivi način. <p>3. Organizacije proizvođača, osim ciljeva navedenih u stavovima 1. i 2., teže postizanju dva ili više od sledećih ciljeva:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) poboljšanju uslova za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture njihovih članova; (b) poboljšanju ekonomске dobiti; (c) stabilizaciji tržišta; (d) doprinošenju snabdijevanja hranom i promovisanju visokog kvaliteta hrane i standarda zaštite, istovremeno doprinoseći zapošljavanju u obalnim i ruralnim područjima. (e) smanjenju uticaja ribolova na okolinu, što uključuje mјere poboljšanja selektivnosti ribolovnih alata. <p>4. Organizacije proizvođača mogu težiti ostvarivanju drugih komplementarnih ciljeva.</p>	<p>4) suzbijanja nezakonitog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova. Pored ciljeva iz stava 1 ovog člana, organizacije proizvođača u ribarstvu mogu ostvarivati i najmanje dva od sljedećih ciljeva:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) poboljšanje uslova za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva; 2) poboljšanje ekonomске dobiti svojih članova; 3) stabilizacija tržišta; 4) poboljšanje snabdijevanja hranom i promovisanje visokih standarda kvaliteta i bezbjednosti hrane, kao i zapošljavanje u priobalnim i ruralnim područjima; 5) smanjenje uticaja ribolova na životnu sredinu, uključujući mјere poboljšanja selektivnosti ribolovnih alata. <p style="text-align: center;">Organizacije proizvođača u akvakulturi</p> <p style="text-align: center;">Član 7</p> <p>Organizacija proizvođača u akvakulturi je pravno lice koje predstavlja dobrovoljan oblik udruživanja i organizovanja privrednih društava ili preduzetnika, odnosno drugih pravnih ili fizičkih lica u akvakulturi, radi ostvarivanja ekonomskih i drugih interesa.</p> <p>Organizacije proizvođača u akvakulturi osnivaju se radi sprovođenja sljedećih ciljeva:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) promovisanja održive akvakulture kroz aktivnosti svojih članova koje su usklađene sa principima zaštite životne sredine; 2) usklađivanja aktivnosti svojih članova sa nacionalnim strateškim planovima; 3) obezbjeđivanja da proizvodi ribljeg porijekla koji se koriste za ishranu u akvakulturi potiču iz održivog ribolova. <p>Pored ciljeva iz stava 2 ovog člana, organizacije proizvođača u akvakulturi mogu ostvarivati i najmanje dva od sljedećih ciljeva:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) poboljšanje uslova za stavljanje na tržište proizvoda akvakulture; 2) poboljšanje ekonomске dobiti svojih članova; 3) stabilizacija tržišta; 4) poboljšanje snabdijevanja hranom i promovisanje visokih standarda kvaliteta i bezbjednosti hrane, kao i zapošljavanje u priobalnim i ruralnim područjima; 5) smanjenje uticaja akvakulture na životnu sredinu. 	
--	--	--

<p>Član 8.</p> <p>Mjere koje preduzimaju organizacije proizvođača</p> <p>1. Radi postizanja ciljeva određenih u članu 7, organizacije proizvođača mogu se, inter alia, koristiti sljedećim mjerama:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) prilagođavanje proizvodnje zahtjevima tržišta; (b) usmjerenje snabdijevanja i stavljanja na tržište proizvoda njihovih članova; (c) promovisanje proizvoda ribarstva i akvakulture njihovih članova u Uniji bez diskriminacije korišćenjem, na primjer, sertifikovanja, posebno oznakama porijekla, oznakama kvaliteta, oznakama geografskog porijekla, zagarantovano tradicionalnih specijaliteta i primijenjenih mjera održivog upravljanja; (d) kontrolisanje i preduzimanje mjera za osiguravanje usklađenosti aktivnosti njihovih članova sa pravilima koje uspostavi dotična organizacija proizvođača. (e) promovisanje stručnog osposobljavanja i programa saradnje sa ciljem podrške mlađim ljudima da uđu u ovaj sektor; (f) smanjenje uticaja ribolova na okolinu, uključujući putem mjera poboljšanja selektivnosti ribolovnih alata; (g) promovisanje upotrebe informacionih i komunikacijskih tehnologija sa ciljem poboljšanja stavljanja na tržište i cijena; (h) olakšavanje pristupa potrošača informacijama o proizvodima ribarstva i akvakulture. <p>2. Organizacije proizvođača u sektoru ribarstva takođe se mogu koristiti sledećim mjerama:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) zajedničkim planiranjem i upravljanjem aktivnostima ribarstva svojih članova, zavisno od organizacije upravljanja morskim biološkim resursima od strane država članica, uključujući razvojem i sprovođenjem mjera za poboljšanje selektivnosti ribolovnih aktivnosti te pružanjem savjeta nadležnim tijelima; 	<p>Mjere za ostvarivanje ciljeva organizacija proizvođača</p> <p>Član 8</p> <p>Organizacije proizvođača u ribarstvu i akvakulti mogu ostvarivati ciljeve iz čl. 6 i 7 ovog zakona sprovođenjem sljedećih mjer:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) prilagođavanje proizvodnje zahtjevima tržišta; 2) obezbjeđivanje ponude i plasmana proizvoda svojih članova; 3) promovisanje proizvoda ribarstva i akvakulture svojih članova na nediskriminatorni način na osnovu sertifikata, oznaka porijekla i geografskog porijekla, garantovano tradicionalnih specijaliteta i primijenjenih mjera održivog upravljanja; 4) preduzimanje mjera radi obezbjeđivanja da aktivnosti njihovih članova budu u skladu sa pravilima organizacije proizvođača; 5) promovisanje programa stručnog usavršavanja i saradnje u cilju uključivanja mlađih ljudi u sektor ribarstva i akvakulture; 6) smanjenje uticaja ribolova na životnu sredinu, uključujući i mjerne za poboljšanje selektivnosti ribolovnih alata; 7) promovisanje korišćenja informacionih i komunikacionih tehnologija za poboljšanje stavljanja na tržište i; 8) osiguravanje dostupnosti informacija za potrošače o proizvodima ribarstva i akvakulture. <p>Organizacije proizvođača u akvakulti mogu ostvarivati ciljeve i sljedećim mjerama:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) promovisanje aktivnosti održive akvakulture, a naročito u pogledu zaštite životne sredine, zdravlja i dobrobiti životinja; 2) prikupljanje informacija o proizvodima na tržištu, uključujući informacije o prvoj prodaji, kao i o prognozama proizvodnje; 3) prikupljanje informacija o životnoj sredini; 4) planiranje aktivnosti svojih članova u akvakulti i; 	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Mjere privremenog skladištenja proizvoda ribarstva će se neposredno primjenjivati danom pristupanja CG EU</p>	<p>Danom pristupanja CG EU</p>
--	--	-----------------------------	--	--------------------------------

<p>(b) izbjegavanjem i smanjenjem neželenog ulova uključivanjem u razvoj i primjenu tehničkih mjera i iskorišćavanjem neželenog ulova ekonomski važnih vrsta na najbolji mogući način kako se ne bi stvorilo tržište za takav ulov koji je ispod minimalne referentne veličine očuvanja, u skladu s članom 15 stavom 11 Regulative (EU) br. 1380/2013 i s članom 34 stavom 2 ove Regulative, prema potrebi;</p> <p>(c) upravljanjem privremenim skladištenjem proizvoda ribarstva u skladu s članovima 35 i 36 ove Regulative.</p> <p>3. Organizacije proizvođača u sektoru akvakulture takođe se mogu koristiti sljedećim mjerama:</p> <p>(a) promovisanjem održivih aktivnosti akvakulture, posebno u smislu zaštite sredine, zdravlja i dobrobiti životinja;</p> <p>(b) prikupljanjem informacija o proizvodima stavljenim na tržište, uključujući ekonomske informacije o prvim prodajama, te o prognozama za proizvodnju;</p> <p>(c) prikupljanjem informacija o sredini;</p> <p>(d) planiranjem upravljanja aktivnostima akvakulture njihovih članova; i</p> <p>(e) podržavanjem programa za stručnjake u promovisanju proizvoda održive akvakulture.</p>	<p>5) podsticanje promocije proizvoda iz održive akvakulture.</p>			
<p>Član 9. Osnivanje udruženja organizacija proizvođača</p> <p>1. Udruženje organizacija proizvođača može se osnovati na inicijativu organizacija proizvođača priznatih u jednoj ili više država članica.</p> <p>2. Odredbe ove Regulative primjenjive na organizacije proizvođača se takođe primjenjuju na udruženja organizacija proizvođača osim ako nije navedeno drugačije.</p>	<p>Osnivanje udruženja organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi</p> <p>Član 14</p> <p>Organizacije proizvođača u ribarstvu i akvakulturi koje su upisane u registar, mogu se udruživati u udruženja organizacija proizvođača. Udruženje organizacija proizvođača može za organizacije proizvođača obavljati poslove iz njihove nadležnosti. Udruženja organizacija proizvođača upisuju se u registar. Način organizovanja i poslovanja udruženja organizacija proizvođača propisuje Ministarstvo.</p> <p>Na udruženja organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi primjenjuju se odredbe čl. čl. 11, 12, 13, 16, 17 i 18 ovog zakona.</p>	<p>Potpuno uskladeno</p>		

<p>Član 10. Ciljevi udruženja organizacija proizvođača</p> <p>1. Udruženja organizacija proizvođača teže postizanju sljedećih ciljeva:</p> <p>(a) izvršavanju na efikasniji i održiviji način bilo kojeg od ciljeva članova organizacija proizvođača utvrđenih u članu 7;</p> <p>(b) koordiniranjem i razvijanjem aktivnosti od zajedničkog interesa članova organizacija proizvođača.</p> <p>2. Udruženja organizacija proizvođača prihvatljiva su kao korisnici finansijske podrške u skladu sa budućim pravnim aktom Unije kojim se uspostavljaju uslovi za finansijsku podršku pomorskoj i ribarskoj politici za period 2014-2020.</p>	<p>Osnivanje udruženja organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi</p> <p>Član 14</p> <p>Organizacije proizvođača u ribarstvu i akvakulturi koje su upisane u registar, mogu se udruživati u udruženja organizacija proizvođača.</p> <p>Udruženje organizacija proizvođača može za organizacije proizvođača obavljati poslove iz njihove nadležnosti.</p> <p>Udruženja organizacija proizvođača upisuju se u registar.</p> <p>Na udruženja organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi primjenjuju se odredbe čl. čl. 11, 12, 13, 16, 17 i 18 ovog zakona.</p> <p>Način organizovanja i poslovanja udruženja organizacija proizvođača propisuje Ministarstvo.</p> <p>Principi unutrašnjeg funkcionisanja organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi</p> <p>Član 16</p> <p>Priznate organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača i međusektorske organizacije proizvođača osnivaju se i posluju u skladu sa principima:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) poštovanja pravila o unutrašnjem funkcionisanju organizacija proizvođača, udruženja organizacija proizvođača ili međusektorskih organizacija (uključujući ulov, proizvodnja i stavljanje na tržište); 2) nediskriminacije među članovima na nacionalnoj osnovi ili prema mjestu osnivanja; 3) plaćanja članarine radi finansiranja organizacije; 4) obavljanja kontrole koja se ostvaruje od strane članova; 5) sprovođenja mjera prema članovima u slučaju neplaćanja članarine; 6) definisanje načina prijema novih članova i prestanku članstva i; 7) poštovanja računovodstvenih i finansijskih pravila neophodnih za upravljanje organizacijom. 	<p>Potpuno uključeno</p>	<p>Odredbe o finansijskoj podršci EU državama članicama će se neposredno primjenjivati danom pristupanja CG EU, a do pristupanja će se finansijska podrška za organizacije proizvođača obezbjeđivati iz nacionalnog budžeta- Agrobudžeta</p>	
<p>Član 11. Osnivanje međusektorskih organizacija</p>	<p>Osnivanje međusektorskih organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi</p>		<p>Dio koji se odnosi na međusektorske</p>	<p>Danom pristupanja CG EU</p>

<p>Međusektorske organizacije mogu se osnovati na inicijativu subjekata u proizvodnji proizvoda ribarstva i akvakulture u jednoj ili više država članica i priznate u skladu s Dijelom II.</p> <p>Član 12.</p> <p>Ciljevi međusektorskih organizacija</p> <p>Međusektorske organizacije poboljšavaju koordinaciju dostupnosti proizvoda ribarstva i akvakulture na tržištu Unije, kao i uslove za to.</p>	<p>Član 15 st. 1, 2</p> <p>Priznate organizacije proizvođača i privredna društva ili preduzetnici koji se bave proizvodnjom, preradom i/ili stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, mogu se organizovati u međusektorske organizacije proizvođača radi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) usklađivanja proizvodnje, prerade i prodaje proizvoda ribarstva i akvakulture sa zahtjevima i interesima potrošača; 2) promovisanja, racionalizacije i unaprijeđivanja proizvodnje i prerade; 3) sprovođenja istraživanja tržišta radi unapređenja plasiranja proizvoda na tržište; <p>Priznate međusektorske organizacije proizvođača iz stava 1 ovog člana upisuju se u registar.</p>	Djelimično usklađeno	organizacije proizvođača u jednoj ili više država članica će se neposredno primjenjivati danom pristupanja CG EU	
<p>Član 13.</p> <p>Mjere koje mogu sprovoditi međusektorske organizacije</p> <p>Kako bi postigle ciljeve iz člana 12, međusektorske organizacije mogu se koristiti sljedećim mjerama:</p> <p>(a) sastavljanjem standardnih ugovora koji su u skladu sa zakonodavstvom Unije;</p> <p>(b) promovisanjem proizvoda ribarstva i akvakulture Unije bez diskriminacije korišćenjem, na primjer, mogućnosti sertifikovanja, posebno oznakama porijekla, oznakama kvaliteta, oznakama geografskog porijekla, zagarantovano tradicionalnih specijaliteta, kao i vrijednošću koju proizvodi imaju zbog njihovog održivog načina proizvodnje;</p> <p>(c) utvrđivanjem pravila o proizvodnji i stavljanju na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture koja su strožija od onih koja su utvrđena u Uniji ili nacionalnom zakonodavstvu;</p> <p>(d) poboljšanjem kvaliteta, znanja o proizvodnji i tržištu kao i transparentnosti proizvodnje i tržišta te održavanjem stručnih i sektorskih aktivnosti obuke, na primjer, o pitanjima kvaliteta i sljedivosti, o sigurnosti hrane i sa ciljem podrške istraživačkih inicijativa;</p> <p>(e) obavljanjem istraživačkih studija i istraživanja tržišta, te razvijanjem tehnika za postizanje najboljih rezultata djelovanja tržišta, uključujući korištenje informacionih i</p>	<p>Osnivanje međusektorskih organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi</p> <p>Član 145</p> <p>Priznate organizacije proizvođača i privredna društva ili preduzetnici koji se bave proizvodnjom, preradom i/ili stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, mogu se organizovati u međusektorske organizacije proizvođača radi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) usklađivanja proizvodnje, prerade i prodaje proizvoda ribarstva i akvakulture sa zahtjevima i interesima potrošača; 2) promovisanja, racionalizacije i unaprijeđivanja proizvodnje i prerade; 3) sprovođenja istraživanja tržišta radi unapređenja plasiranja proizvoda na tržište; <p>Priznate međusektorske organizacije proizvođača iz stava 1 ovog člana upisuju se u registar.</p> <p>Način organizovanja i poslovanja međusektorske organizacije proizvođača iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.</p>	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o načinu organizovanja i poslovanja međusektorske organizacije proizvođača	III kvartal 2026

<p>komunikacionih tehnologija, kao i prikupljanjem socio-ekonomskih podataka;</p> <p>(f) pružanjem informacija i sproveđenjem istraživanja potrebnih za osiguranje održivog snabdijevanja koja količinom, kvalitetom i cijenom odgovara zahtjevima tržišta i očekivanjima potrošača;</p> <p>(g) promovisanjem, među potrošačima, vrsta dobijenih od ribljih resursa koji su u održivom stanju, koje imaju značajnu hranjivu vrijednost i koje nisu široko konzumirane;</p> <p>(h) kontrolisanjem i preduzimanjem mjera za usklađenost aktivnosti njihovih članova s pravilima koje uspostavi dotična međustektorska organizacija.</p>			
<p style="text-align: center;">DIO II. Priznavanje Član 14. Priznavanje organizacija proizvođača</p> <p>1. Države članice mogu prznati kao organizacije proizvođača sve organizacije osnovane na inicijativu proizvođača u sektoru ribarstva ili akvakulture koje podnesu zahtjev za takvo priznavanje, pod uslovom da one:</p> <p>(a) poštiju principe navedene u članu 17 kao i pravila donešena za njihovu primjenu;</p> <p>(b) budu dovoljno ekonomski aktivne na državnom području dotične države članice ili nekom njenom dijelu, naročito u pogledu broja članova ili obima tržišne proizvodnje;</p> <p>(c) imaju svojstvo pravnog lica prema nacionalnom pravu dotične države članice, imaju poslovno sjedište i službeno sjedište na njenom državnom području;</p> <p>(d) budu sposobne da ispunjavaju ciljeve utvrđene u članu 7.;</p> <p>(e) poštiju pravila tržišne konkurenциje iz poglavila V.;</p> <p>(f) ne zloupotrebljuju vladajući položaj na datom tržištu; i</p> <p>(g) pruže relevantne podatke o njihovom članstvu, upravljanju i izvorima finansiranja.</p>	<p>Priznavanje organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi</p> <p>Član 10</p> <p>Organizacije proizvođača u ribarstvu i akvakulturi mogu se priznati ako ispunjavaju sljedeće uslove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imaju najmanje pet članova koji obavljaju privredni ribolov ili proizvodnju proizvoda ribarstva i akvakulture, radi stavljanja na tržište; - imaju svojstvo pravnog lica koje se stiče upisom u Centralni registar privrednih subjekata; - imaju statut koji sadrži pravila unutrašnjeg funkcionisanja; - imaju dokaz o članstvu u organizaciji, upravljanju i izvorima finansiranja; - pridržavaju se principa unutrašnjeg funkcionisanja utvrđenih u članu 16 ovog zakona; - poštiju pravila tržišne konkurenциje; - ne zloupotrebljavaju dominantnu poziciju na tržištu; - ostvaruju ciljeve utvrđene u čl. 6 ili 7 ovog zakona; - imaju utvrđen minimalni obim i vrijednost proizvodnje; - posjeduju dokaz o stepenu ekonomske aktivnosti. <p>Organizacije proizvođača u ribarstvu i akvakulturi koje ispunjavaju uslove iz stava 1 ovog člana, rješenjem priznaje organ državne uprave nadležan za poslove ribarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo).</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno uklađeno</p>	

<p>2. Organizacije proizvođača priznate prije 29. decembra 2013. smatraju se organizacijama proizvođača za potrebe ove Regulative, obavezanim njenim odredbama.</p>	<p>Rješenje iz stava 2 ovog člana donosi se na osnovu podnijetog zahtjeva organizacije proizvođača u ribarstvu i akvakulturi.</p> <p>Priznata organizacija proizvođača upisuje se u registar priznatih organizacija proizvođača (u daljem tekstu: registar).</p> <p>Sadržaj, obrazac i način podnošenja zahtjeva iz stava 3 ovog člana, minimalni obim i vrijednost proizvodnje neophodne za priznavanje organizacije proizvođača, sadržaj statuta i pravila unutrašnjeg funkcionisanja propisuje Ministarstvo.</p>			
<p>Član 15.</p> <p>Finansijska podrška organizacijama proizvođača ili udruženjima organizacija proizvođača</p> <p>Tržišne mjere za proizvode ribarstva i akvakulture kojima je cilj stvaranje ili restrukturiranje organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača mogu dobiti finansijsku podršku u skladu s budućim pravnim aktom Unije kojim se uspostavljaju uslovi za finansijsku podršku pomorskoj i ribarskoj politici za period 2014-2020.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	Neprimjenjivo	Odredbe o finansijskoj podršci EU državama članicama će se neposredno primjenjivati danom pristupanja CG EU	
<p>Član 16.</p> <p>Priznavanje međusektorskih organizacija</p> <p>1. Države članice mogu priznati kao međusektorske organizacije skup subjekata osnovanih na njihovom državnom području koje podnesu zahtjev za takvo priznavanje, pod uslovom da one:</p> <p>(a) poštuju principe navedene u članu 17 kao i pravila donešena za njihovu primjenu;</p> <p>(b) predstavljaju značajan udio proizvodne aktivnosti ili aktivnosti prerade ili tržišnih aktivnosti, ili i aktivnosti prerade i tržišnih aktivnosti, koje se tiču proizvoda ribarstva i akvakulture ili proizvoda prerađenih iz aktivnosti ribarstva i akvakulture;</p> <p>(c) nisu same angažovane u proizvodnji, preradi ili stavljanju na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture ili proizvodima prerađenima iz proizvoda ribarstva i akvakulture;</p>	<p>Osnivanje međusektorskih organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi</p> <p>Član 15</p> <p>Priznate organizacije proizvođača i privredna društva ili preduzetnici koji se bave proizvodnjom, preradom i/ili stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, mogu se organizovati u međusektorske organizacije proizvođača radi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) usklađivanja proizvodnje, prerade i prodaje proizvoda ribarstva i akvakulture sa zahtjevima i interesima potrošača; 2) promovisanja, racionalizacije i unaprijeđivanja proizvodnje i prerade; 3) sprovođenja istraživanja tržišta radi unapređenja plasiranja proizvoda na tržište; <p>Priznate međusektorske organizacije proizvođača iz stava 1 ovog člana upisuju se u registar.</p>	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o načinu organizovanja i poslovanja međusektorske organizacije proizvođača	III kvartal 2026

<p>(d) imaju svojstvo pravnog lica prema nacionalnom pravu države članice, imaju poslovno sjedište i službeno sjedište na njenom državnom području;</p> <p>(e) sposobne su da sprovode ciljeve utvrđene u članu 12;</p> <p>(f) uzimaju u obzir interes potrošača;</p> <p>(g) nisu prepreka ispravnom funkcioniranju ZUT-a; i</p> <p>(h) poštuju pravila tržišne konkurenциje iz poglavlja V.</p> <p>2. Organizacije osnovane prije 29. decembra 2013. mogu biti priznate kao međusektorske organizacije u svrhu ove Regulative, pod uslovom da dotična država članica smatra da one poštiju odredbe ove Regulative koje se odnose na međusektorske organizacije.</p> <p>3. Međusektorske organizacije proizvođača priznate prije 29. decembra 2013. smatraju se priznatim međusektorskim organizacijama proizvođača za potrebe ove Regulative i obavezanim njenim odredbama.</p>	<p>Način organizovanja i poslovanja međusektorske organizacije proizvođača iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.</p>			
<p>Član 17.</p> <p>Unutrašnje funkcionisanje organizacija proizvođača i međusektorskih organizacija</p> <p>Unutrašnje funkcionisanje organizacija proizvođača i međusektorskih organizacija iz Člana 14 i 16 temelji se na sledećim principima:</p> <p>(a) poštovanje pravila donešenih od strane organizacija u smislu iskorištavanja, proizvodnje i stavljanja na tržište u ribarstvu;</p> <p>(b) nediskriminacije među članovima, posebno na osnovu nacionalnosti ili mjestu osnivanja;</p> <p>(c) ubiranju finansijskog doprinosa od njenih članova sa ciljem finansiranja organizacije;</p> <p>(d) demokratskom funkcionisanju koje omogućuje članovima da kontrolišu svoju organizaciju i njene odluke;</p> <p>(e) određivanje efektivnih, odvraćajućih i proporcionalnih kazni za kršenje obaveza utvrđenih u unutrašnjim pravilima dotične organizacije, posebno u slučaju neplaćanja finansijskih doprinosa;</p>	<p>Principi unutrašnjeg funkcionisanja organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi</p> <p>Član 16</p> <p>Priznate organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača i međusektorske organizacije proizvođača osnivaju se i posluju u skladu sa principima:</p> <p>1) poštovanja pravila o unutrašnjem funkcionisanju organizacija proizvođača, udruženja organizacija proizvođača ili međusektorskih organizacija (uključujući ulov, proizvodnja i stavljanje na tržište);</p> <p>2) nediskriminacije među članovima na nacionalnoj osnovi ili prema mjestu osnivanja;</p> <p>3) plaćanja članarine radi finansiranja organizacije;</p> <p>4) obavljanja kontrole koja se ostvaruje od strane članova;</p> <p>5) sprovođenja mjera prema članovima u slučaju neplaćanja članarine;</p> <p>6) definisanje načina prijema novih članova i prestanku članstva;</p> <p>7) poštovanja računovodstvenih i finansijskih pravila neophodnih za upravljanje organizacijom.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

(f) definiciji pravila o pristupanju novih članova i oduzimanju članstva; (g) definiciji računovodstvenih i finansijskih pravila potrebnih za upravljanje organizacijom.			
<p>Član 18. Provjere i povlačenje priznanja od strane država članica</p> <p>1. Države članice obavljaju provjere u redovnim vremenskim rokovima kako bi provjerile da se organizacije proizvođača i međusektorske organizacije pridržavaju uslova za priznanje utvrđenih u članu 14 odnosno 16. Ako se otkrije nepridržavanje uslova, može doći do povlačenja priznanja. 2. Ona država članica u kojoj se nalazi službeno sjedište organizacije proizvođača ili međusektorske organizacije koja ima članove iz raznih država članica, ili udruženje organizacija proizvođača priznatih u raznim državama članicama, ustanovljava administrativnu saradnju potrebnu za obavljanje provjera aktivnosti organizacije ili udruženja o kojem se radi u saradnji s drugim dotičnim državama članicama.</p>	<p>Brisanje priznatih organizacija proizvođača iz registra Član 18 Priznate organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača ili međusektorske organizacije brisaće se iz registra ako prestane da ispunjava uslove iz člana 10 ovog zakona.</p> <p>Ovlašćenja inspektora za ribarstvo i poljoprivrednog inspektora Član 30, stav 1, tačka 2 Pored ovlašćenja inspektora utvrđenih zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor, inspektor za ribarstvo i poljoprivredni inspektor ima ovlašćenje da: 2) provjerava ispunjenost uslova za priznavanje organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija proizvođača i međusektorskih organizacija proizvođača;</p>	Potpuno usklađeno	Oblast inspekcijskog nadzora je regulisana Zakonom o inspekcijskom nadzoru ("Sl.list CG", br. 076/09, 057/11, 018/14, 011/15, 052/16), a za sektor ribarstva i Zakonom o morskom ribarstvu i marikulturi ("Sl. list CG", br. 56/09, 40/11, 47/15) kao krovnim za ovu oblast, dok svoje aktivnosti inspektori planiraju kroz Plan aktivnosti – interni dokument ministarstva
<p>Član 19. Dodjela kvota</p> <p>Pri izvršavanju svojih obaveza organizacija proizvođača čiji članovi su državljeni raznih država članica ili udruženja organizacija proizvođača priznatih u raznim državama članicama postupa u skladu s odredbama kojima se uređuje</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	

kvota među državama članicama u skladu s članom 16. Regulative (EU) br. 1380/2013.				
<p>Član 20.</p> <p>Provjere od strane Komisije</p> <p>1. Kako bi se osiguralo pridržavanje uslova za priznavanje organizacija proizvođača ili međusektorskih organizacija utvrđenih u članovima 14 odnosno 16, Komisija može obavljati provjere i, prema potrebi, zatražiti da države članice povuku priznanje organizacijâ proizvođača ili međusektorskih organizacija.</p> <p>2. Države članice obavještavaju Komisiju elektronskim putem o svakoj odluci o priznanju ili povlačenju priznanja. Komisija stavlja na raspolaganje javnosti sve takve informacije.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Član 21.</p> <p>Implementacioni akti</p> <p>1. Komisija donosi implementacione akte koji se odnose na:</p> <p>(a) rokove i postupke, te oblik zahtjevâ za priznanje organizacija proizvođača i međusektorskih organizacija u skladu sa članovima 14. i 16. ili za povlačenje takvog priznanja u skladu sa članom 18.;</p> <p>(b) oblik, rokove i postupke koje trebaju da primjenjuju države članice za obavještavanje Komisije o odluci o priznanju ili povlačenju priznanja u skladu sa članom 20. stav 2.</p> <p>Implementacioni akti donešeni na osnovu tačke (a) prilagođavaju se, prema potrebi, posebnim potrebama malog ribolova i akvakulture.</p> <p>2. Implementacioni akti iz stava 1 donose se u skladu sa postupkom ispitivanja iz člana 43 stav 2.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Proširenje pravila</p> <p>Član 22.</p> <p>Proširenje pravila organizacija proizvođača</p> <p>1. Država članica može učiniti pravila dogovorenâ u organizaciji proizvođača obavezujućima za proizvođače koji nisu članovi organizacije i koji prodaju bilo koji od proizvoda unutar područja u kojem je organizacija proizvođača reprezentativna, pod uslovom da:</p>	<p>Proširenje pravila priznatih organizacija proizvođača i međusektorskih organizacija proizvođača</p> <p>Član 17</p> <p>Pravila priznate organizacije proizvođača mogu da primjenjuju i proizvođači koji nisu članovi te organizacije i koji</p>	Djelimično usklađeno	Budući da se zakonom ne može propisati obaveza proizvođača koji nijesu članovi priznate organizacije	Danom pristupanj a CG EU

<p>(a) je organizacija proizvođača osnovana najmanje godinu dana i da se smatra da je reprezentativna za proizvodnju i stavljanje na tržište, uključujući, prema potrebi, aktivnosti malog opsega i zanatske aktivnosti, u jednoj državi članici i da podnese zahtjev nadležnim nacionalnim tijelima;</p> <p>(b) se pravila koja treba proširiti odnose na bilo koju od mjera za organizacije proizvođača utvrđenih u članu 8 stav 1. tačkama (a), (b) i (c), članu 8. stav 2. tačkama (a) i (b) i članu 8 stav 3 tačkama od (a) do (e);</p> <p>(c) se poštaju pravila o tržišnoj konkurenciji iz poglavlja V.</p> <p>2. Za potrebe stava 1. tačke (a) smatra se da je organizacija proizvođača u sektoru ribarstva reprezentativna kada je njen udio najmanje 55 % prodatih količina proizvoda o kojem se radi tokom prethodne godine u području u kojem se predlaže proširenje pravila.</p> <p>3. Za potrebe stava 1. tačke (a) smatra se da je organizacija proizvođača u sektoru akvakulture reprezentativna kada je njen udio najmanje 40 % prodatih količina proizvoda o kojem se radi tokom prethodne godine u području u kojem se predlaže proširenje pravila.</p> <p>4. Pravila koja treba proširiti na ne-članove primjenjuju se na period od 60 dana do 12 mjeseci.</p>	<p>stavljaju na tržište bilo koji proizvod u okviru područja u kojem je predstavnik ta organizacija proizvođača.</p> <p>Određene sporazume, odluke ili usaglašene prakse, koje predstavljaju pravila u priznatim međusektorskim organizacijama proizvođača, mogu da primjenjuju i proizvođači koji nijesu članovi te organizacije na određenom području, u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom.</p>		<p>proizvođača da primjenjuju pravila te organizacije pod uslovima koje propisuje navedeni član regulative, navedeni uslovi će se neposredno primjenjivati danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
--	--	--	--	--

<p>(b) da se pravila koja treba proširiti na ostale subjekte tiču bilo koje od mjera za međusektorske organizacije utvrđenih u članu 13. tačkama od (a) do (g) i ne izazivaju bilo kakvu štetu drugim subjektima u dotičnoj državi članici ili u Uniji.</p> <p>2. Proširenje pravila može se učiniti obavezujućim na najduže tri godine, ne dovodeći u pitanje član 25 stav 4.</p> <p>Član 24.</p> <p>Odgovornost</p> <p>Kada se pravila proširuju na ne-članove u skladu s članovima 22. i 23., dotične države članice mogu odlučiti da ne-članovi imaju obavezu prema organizacijama proizvođača ili međusektorskim organizacijama za protivvrijednost svih troškova ili dijela troškova koje plaćaju članovi zbog primjene pravila proširenih na ne-članove.</p>				
<p>Član 25.</p> <p>Odobrenje Komisije</p> <p>1. Države članice izvještavaju Komisiju o pravilima koja namjeravaju da učine obavezujućima za sve proizvođače ili subjekte u određenom području ili u određenim područjima u skladu sa članovima 22. i 23.</p> <p>2. Komisija donosi odluku kojom se odobrava proširenje pravila iz stava 1, pod uslovom da:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) se pri tom poštuju odredbe člana 22 odnosno 23.; (b) se pri tome poštuju pravila o tržišnoj konkurenciji iz poglavljja V; (c) proširenje ne ugrožava slobodnu trgovinu; i (d) postizanje ciljeva člana 39 UFEU-a nije ugroženo. <p>3. U roku od jednog mjeseca nakon primanja obavještenja, Komisija donosi odluku kojom odobrava ili odbija da odobri proširenje pravila i o tome obaviještava države članice. Ako Komisija ne doneše odluku u roku od jednog mjeseca od primanja obavještenja, smatra se da je Komisija odobrila proširenje pravila.</p> <p>4. Odobreno proširenje pravila može se nastaviti primjenjivati nakon isteka početnog perioda, uključujući prečutni dogovor,</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>bez bilo kakvog izričitog obnavljanja odobrenja, uz uslov da je dotična država članica obavijestila Komisiju, najmanje jedan mjesec prije isteka takvog početnog perioda, o dodatnom periodu primjene i Komisija je ili odobrila takvu dalju primjenu ili na nju nije dala prigovor u roku od jednog mjeseca od primanja takvog obavještenja.</p>				
<p>Član 26. Povlačenje odobrenja Komisija može obavljati provjere i može povući odobrenje proširenja pravila kada ustanovi da se ne zadovoljava neki od zahtjeva za odobrenje. Komisija o takvom povlačenju obavještava države članice.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 27. Implementacioni akti Komisija donosi implementacione akte u vezi s oblikom i postupkom obavještavanja predviđenim u članu 25 stav 1. Ti se implementacioni akti donose u skladu sa postupkom ispitivanja iz člana 43 stav 2.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>DIO IV Planiranje proizvodnje i stavljanja na tržište Član 28. Plan proizvodnje i stavljanja na tržište 1. Svaka organizacija proizvođača svojem nadležnom nacionalnom tijelu predaje na odobrenje plan proizvodnje i stavljanja na tržište barem za glavne vrste koje stavlja na tržište. Takvi planovi proizvodnje i stavljanja na tržište služe za ostvarivanje ciljeva navedenih u članovima 3 i 7. 2. Plan proizvodnje i stavljanja na tržište obuhvata: (a) program proizvodnje za ulovljene ili uzgojene vrste; (b) tržišnu strategiju u skladu sa količinom, kvalitetom i dostavljanjem dovoljne količine za potrebe tržišta; (c) mjere koje treba da preduzme organizacija proizvođača da bi doprinijela ciljevima postavljenim u članu 7.; (d) posebne anticipatorne mjere da bi se prilagodilo snabdijevanje vrstama koje obično tokom godine predstavljaju problem na tržištu;</p>	<p>Plan proizvodnje i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture Član 11 Organizacije proizvođača proizvoda iz ribarstva i akvakulture moraju da sačine plan proizvodnje i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture (u daljem tekstu: plan). Plan naročito sadrži: 1) opšte informacije o organizaciji proizvođača; 2) program proizvodnje za ulovljene i uzgajane vrste; 3) strategiju stavljanja na tržište radi usklađivanja kvantiteta, kvaliteta i prezentacije ponude sa zahtjevima tržišta; 4) mjere koje organizacija proizvođača treba da preduzme za ostvarivanje ciljeva; 5) mjere za prilagođavanje ponude proizvoda ribarstva i akvakulture u slučaju poremećaja na tržištu; 6) sankcije za članove koji ne poštuju pravila organizacije, finansijski plan i plan proizvodnje.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>(e) kazne koje se primjenjuju na članove koje krše odluke koje su usvojene da bi se sproveo navedeni plan.</p> <p>3. Nadležna nacionalna tijela odobravaju plan proizvodnje i stavljanja na tržište. Kad je plan odobren, organizacija proizvođača ga odmah sprovodi.</p> <p>4. Organizacije proizvođača mogu izmijeniti plan proizvodnje i stavljanja na tržište i u tom slučaju ga podnose nadležnim nacionalnim tijelima na odobrenje.</p> <p>5. Organizacija proizvođača sastavlja godišnje izvještaje o svojim aktivnostima u vezi s planom proizvodnje i stavljanja na tržište i podnosi ga svojim nadležnim nacionalnim tijelima na odobrenje.</p> <p>6. Organizacije proizvođača mogu primiti finansijsku podršku za pripremu i sprovođenje planova proizvodnje i stavljanja na tržište u skladu sa budućim pravnim aktom Unije kojim se uspostavljaju uslovi za finansijsku podršku pomorskoj i ribarskoj politici za period 2014-2020.</p> <p>7. Države članice vrše provjere da bi se osiguralo da svaka organizacija proizvođača ispunjava obaveze predviđene ovim članom. Ako se utvrди neispunjenoj obaveza, to može dovesti do povlačenja priznanja.</p>	<p>Na plan iz stava 1 ovog člana saglasnost daje Ministarstvo. Kontrolu sprovođenja plana vrši Ministarstvo. Bliži sadržaj plana, rok za dostavljanje i način kontrole sprovođenja plana propisuje Ministarstvo.</p> <p>Godišnji izvještaj Član 12</p> <p>Priznata organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi dužna je da, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu, dostavi Ministarstvu godišnji izvještaj o realizaciji plana. Godišnji izvještaj iz stava 1 ovog člana naročito sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) podatke o stavljanju na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture; 2) preduzete mjere, radi ostvarivanja ciljeva iz čl. 6 i 7 ovog zakona; 3) podatke o izmjenama pravila unutrašnjeg funkcionisanja organizacije proizvođača. <p>Bliži sadržaj i način podnošenja izvještaja iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.</p>			
<p>Član 29. Implementacioni akti</p> <p>1. Komisija donosi implementacione akte koji se odnose na:</p> <p>(a) oblik i strukturu plana proizvodnje i stavljanja na tržište iz člana 28;</p> <p>(b) postupak i rokove za podnošenje od strane organizacija proizvođača te odobravanje planova proizvodnje i stavljanja na tržište iz člana 28. od strane država članica.</p> <p>2. Implementacioni akti iz stava 1. donose se u skladu sa postupkom ispitivanja iz člana 43. stav 2.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>DIO V. Stabilizacija tržišta Član 30. Mehanizam skladištenja</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Odredba će se neposredno primjenjivati</p>	<p>Danom pristupanja CG EU</p>

<p>Organizacije proizvođača u sektoru ribarstva mogu primiti finansijsku podršku za skladištenje proizvoda ribarstva navedenih u Prilogu II, pod uslovom da:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) su ispunjeni uslovi za podršku za skladištenje utvrđeni u budućem pravnom aktu Unije kojim se uspostavljaju uslovi za finansijsku podršku pomorskoj i ribarskoj politici za period 2014-2020.; (b) su proizvodi stavljeni na tržište od strane organizacija proizvođača u sektoru ribarstva, a nije nađen kupac za inicijalnu cijenu iz člana 31; (c) su proizvodi u skladu sa zajedničkim tržišnim standardima utvrđenim u skladu s članom 33. i zadovoljavajućeg su kvaliteta za prehranu ljudi; (d) su proizvodi stabilizovani ili prerađeni te sačuvani u kontejnere ili transportne kaveze zamrzavanjem, bilo na brodovima ili u objektima na kopnu, soljenjem, sušenjem, mariniranjem ili, gdje je primjenjivo, kuvanjem i pasterizovanjem, bez obzira na to jesu li filetirani, izrezani ili, prema potrebi, bez glave; (e) su kasnije proizvodi iz skladištenja ponovo stavljeni na tržište za prehranu ljudi. (f) proizvodi ostaju u skladištu barem pet dana. 				danom pristupanja CG EU
<p>Član 31.</p> <p>Cijene koje aktiviraju mehanizam skladištenja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prije početka svake godine svaka organizacija proizvođača u sektoru ribarstva može samostalno predložiti cijenu koja aktivira mehanizam skladištenja iz člana 30 za proizvode ribarstva iz Priloga II. 2. Inicijalna cijena ne smije biti veća od 80 % od ponderisane prosječne cijene proizvoda o kojem se radi u području djelatnosti dotične organizacije proizvođača zabilježene u periodu od tri godine prije godine za koju je određena inicijalna cijena. 3. Kada se određuje inicijalna cijena, u obzir se mora uzeti: <ul style="list-style-type: none"> (a) kretanja u proizvodnji i potražnji; (b) stabilizacija tržišnih cijena; 	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	Neusklađeno	Odreba će se neposredno primjenjivati danom pristupanja CG EU	Danom pristupanja CG EU

<p>(c) konvergencija tržišta; (d) prihodi proizvođača; (e) interesi potrošača.</p> <p>4. Nakon razmatranja predloga organizacija proizvođača priznatih na njihovom području, države članice određuju inicijalne cijene koje će te organizacije proizvođača primjeniti. Te cijene se određuju na osnovu kriterijuma iz stava 2 i 3. Cijene će biti javno dostupne.</p>				
<p>Član 32. Implementacioni akti Komisija donosi implementacione akte u vezi s oblikom u kojem države članice objavljaju inicijalne cijene u skladu s članom 31 stav 4. Ti se implementacioni akti usvajaju u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 43 stav 2.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>POGLAVLJE III ZAJEDNIČKI TRŽIŠNI STANDARDI Član 33. Uspostavljanje zajedničkih tržišnih standarda</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje član 47, zajednički tržišni standardi mogu se utvrditi za proizvode ribarstva navedene u Prilogu I, bez obzira na njihovo porijeklo (Unijini ili uvezeni) koji su namijenjeni za prehranu ljudi.</p> <p>2. Standardi iz stava 1 mogu se odnositi na kvalitet, veličinu, težinu, pakovanje, prezentovanje ili označivanje proizvoda, i posebno na:</p> <p>(a) minimalne tržišne veličine uzimajući u obzir najbolji raspoloživi naučni savjet; takve minimalne tržišne veličine odgovaraju, gdje je to bitno, minimalnim referentnim veličinama za očuvanje, u skladu s članom 15 stav 10 Regulative (EU) br. 1380/2013;</p> <p>(b) specifikacije konzerviranih proizvoda u skladu s propisima za konzerviranje i međunarodnim obavezama.</p> <p>3. Stavovi 1 i 2 primjenjuju se ne dovodeći u pitanje:</p> <p>(a) Regulativu (EU) br. 178/2002;</p> <p>(b) Regulativu (EU) br. 852/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta</p>	<p>Uslovi za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture Član 19</p> <p>Ne dovodeći u pitanje odredbe drugih propisa o ribarstvu ili hrani, proizvodi ribarstva koji su namijenjeni za direktnu potrošnju mogu se stavljati na tržište, bez obzira na porijeklo ovih proizvoda, samo ako ispunjavaju opšte i posebne tržišne standarde koji se odnose na kvalitet, veličinu, težinu, pakovanje, prezentaciju, čuvanje i označavanje proizvoda ribarstva i akvakulture.</p> <p>Pored uslova iz stava 1 ovog člana proizvodi ribarstva treba da ispunjavaju i uslove propisane zakonom kojim se uređuje bezbjednost hrane.</p> <p>Proizvodi ribarstva i akvakulture koji ne ispunjavaju tržišne standarde ne smiju se koristiti u ishrani ljudi, ali se mogu koristiti za proizvodnju ribljeg brašna, ribljeg ulja, hrane za kućne ljubimce, dodataka hrani, farmaceutskih ili kozmetičkih proizvoda.</p> <p>Tržišne standarde iz stava 1 ovog člana i listu proizvoda ribarstva koji se mogu stavljati na tržište propisuje Ministarstvo.</p>	<p>Djelimično uskladeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o tržišnim standardima koji se odnose na kvalitet, veličinu, težinu, pakovanje, prezentaciju, čuvanje i označavanje proizvoda ribarstva i akvakulture i liste proizvoda ribarstva koji se mogu stavljati na tržište</p>	<p>III kvartal 2026</p>

(c) Regulativu (EU) br. 853/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta (d) Regulativu (EU) br. 854/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta (e) Regulativu (EU) br. 882/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta (f) Regulativu (EU) br. 1005/2008 (18); i (g) Regulativu (EU) br. 1224/2009.			
<p>Član 34. Usklađenost sa zajedničkim tržišnim standardima</p> <p>1. Proizvodi namijenjeni za prehranu ljudi za koje su utvrđeni zajednički tržišni standardi mogu biti dostupni na tržištu Unije samo u skladu s tim standardima.</p> <p>2. Svi iskrčani proizvodi ribarstva, uključujući one koji ne ispunjavaju zajedničke tržišne standarde, mogu se koristiti i za druge svrhe osim za prehranu ljudi, uključujući za riblje brašno, riblje ulje, hranu za kućne ljubimce, dodatke hrani, farmaceutske proizvode ili kozmetiku.</p>	<p>Uslovi za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture</p> <p>Član 19</p> <p>Ne dovodeći u pitanje odredbe drugih propisa o ribarstvu ili hrani, proizvodi ribarstva koji su namijenjeni za direktnu potrošnju mogu se stavljati na tržište, bez obzira na porijeklo ovih proizvoda, samo ako ispunjavaju opšte i posebne tržišne standarde koji se odnose na kvalitet, veličinu, težinu, pakovanje, prezentaciju, čuvanje i označavanje proizvoda ribarstva i akvakulture.</p> <p>Proizvodi ribarstva i akvakulture koji ne ispunjavaju tržišne standarde ne smiju se koristiti u ishrani ljudi, ali se mogu koristiti za proizvodnju ribljeg brašna, ribljeg ulja, hrane za kućne ljubimce, dodataka hrani, farmaceutskih ili kozmetičkih proizvoda.</p>	Potpuno usklađeno	
<p>INFORMISANJE POTROŠAČA</p> <p>Član 35. Obavezni podaci</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje Regulativu (EU) br. 1169/2011, proizvodi ribarstva i akvakulture iz tačaka (a), (b), (c) i (e) Priloga I ove Regulative koji se stavljuju na tržište u Uniji, bez obzira na njihovo porijeklo ili metodu stavljanja na tržište, mogu se prodavati krajnjem potrošaču ili dobavljaču na veliko samo ako je odgovarajućim oznakama naznačena:</p> <p>(a) trgovački naziv vrste i njen naučni naziv;</p> <p>(b) način proizvodnje, posebno sljedećim riječima „...ulovljeno...“ ili „...ulovljeno u slatkoj vodi...“ ili „...uzgojeno...“;</p> <p>(c) područje gdje je proizvod ulovljen ili uzgojen i kategorija ribolovnog alata korišćenog u ribolovu, kako je utvrđeno u prvoj koloni Priloga III ove Regulative;</p>	<p>Obavezne informacije za potrošače</p> <p>Član 21</p> <p>Proizvode ribarstva i akvakulture, prilikom stavljanja na tržište, moraju da prate obavezne informacije za potrošače i to:</p> <p>1) naučni i trgovački naziv vrste; 2) način proizvodnje, koji se navodi riječima "ulovljeno" ili "ulovljeno u kopnenim vodama" ili "uzgojeno"; 3) područje gdje je proizvod ulovljen ili uzgojen; 4) kategorije ribolovnog alata koji je korišćen u ribolovu; 5) informacija da li je proizvod bio odmrznut; 6) datum minimalnog roka trajanja prema potrebi. Podaci iz stava 1 tačka 5 ovog člana ne navode se za: 1) sastojke prisutne u konačnom proizvodu; 2) hranu za koju je zamrzavanje neophodan tehnološki korak u proizvodnom procesu;</p>	Potpuno usklađeno	

<p>(d) je li proizvod bio odmrznut;</p> <p>(e) datum minimalnog roka trajanja prema potrebi.</p> <p>Zahtjev iz tačke (d) ne primjenjuje se na:</p> <p>(a) sastojke prisutne u konačnom proizvodu;</p> <p>(b) hranu za koju je zamrzavanje neophodan tehnološki korak u proizvodnom procesu;</p> <p>(c) proizvode ribarstva i akvakulture koji su prethodno zamrznuti zbog sigurnosti za zdravlje, u skladu sa Prilogom II., dio VIII. Regulative (EU) br. 853/2004;</p> <p>(d) proizvode ribarstva i akvakulture koji su odmrznuti prije procesa dimljenja, soljenja, kuvanja, ukiseljavanja, sušenja ili kombinacije bilo kojih od ovih procesa.</p> <p>2. Za neprepakovane proizvode ribarstva i akvakulture, obavezni podaci navedeni u stazu 1 osiguravaju se za maloprodaju putem komercijalnih informacija poput reklamnih panoa ili plakata.</p> <p>3. Kada se mješoviti proizvod koji se nudi na prodaju krajnjem potrošaču ili dobavljaču na veliko sastoji od iste vrste dobijene različitim metodama proizvodnje, navodi se metoda za svaku pojedinu seriju. Kada se mješoviti proizvod koji se nudi na prodaju krajnjem potrošaču ili dobavljaču na veliko sastoji od iste vrste ali je dobijen iz ulova sa različitih ribolovnih područja ili uzgoja u različitim zemljama, navodi se barem područje najvećeg ulova i naznačava da proizvodi potiču sa različitih ribolovnih područja ili različitih područja uzgoja.</p> <p>4. Države članice mogu izuzeti iz zahtjeva iz stava 1 male količine proizvoda prodane potrošačima direktno s ribarskih plovila pod uslovom da ti proizvodi ne prelaze vrijednost navedenu u članu 58 stav 8 Regulative (EU) br. 1224/2009.</p> <p>5. Proizvodi ribarstva i akvakulture i njihova pakovanja označena ili etiketirana prije 13. decembra 2014. i koji nisu u skladu s ovim članom mogu se prodavati do iscrpljivanja zaliha.</p>	<p>3) proizvode ribarstva i akvakulture koji su prethodno zamrznuti radi zaštite zdravlja ljudi;</p> <p>4) proizvode ribarstva i akvakulture koji su odmrznuti neposredno prije procesa dimljenja, soljenja, kuvanja, ukiseljavanja, sušenja ili kombinacije bilo kojih od ovih procesa.</p> <p>Informacije iz stava 1 ovog člana ne navode se na male količine proizvoda ribarstva čija vrijednost ne prelazi 50 eura dnevno, koje se prodaju krajnjim potrošačima direktno sa ribolovnih plovnih objekata.</p> <p>Datum minimalnog roka trajanja iz stava 1 tačka 6 ovog člana je datum do kojeg proizvodi ribarstva i akvakulture, ako se čuvaju na pravilan način, zadržavaju svoja posebna svojstva.</p> <p>Informacije iz stava 1 ovog člana ne smiju biti netačne niti dvosmislene.</p> <p>Informacije iz stava 1 ovog člana, za neupakovane proizvode u maloprodaji, navode se putem informacija (reklamnih panoa ili plakata).</p>			
<p>Član 36.</p> <p>Izvještavanje o ekološkom označavanju</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Neprenosivo</p>	

<p>Nakon savjetovanja s državama članicama i zainteresovanim stranama, Komisija do 1. januara 2015. podnosi Evropskom parlamentu i Savjetu izvještaj o izvodljivosti u vezi sa opcijama za program ekološkog označavanja za proizvode ribarstva i akvakulture, naročito za uspostavljanje takvog programa kao programa na nivou Unije i za uspostavljanje minimalnih zahtjeva za države članice za korišćenje ekološke oznake Unije.</p>				
<p>Član 37.</p> <p>Trgovački naziv</p> <p>Za potrebe člana 35 stav 1, države članice sastavljaju i objavljaju popis trgovačkih naziva prihvaćenih na njihovom području uz njihove naučne nazive. Na popisu će biti navedeni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) naučni naziv svake vrste u skladu s informacionim sistemom FishBase ili u skladu sa bazom podataka ASFIS Organizacije Ujedinjenih Nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), ako je potrebno b) trgovački naziv c) naziv vrste na službenom jeziku ili jezicima dotične države članice d) prema potrebi, bilo koje drugo ime ili imena prihvaćena ili dopuštena lokalno ili regionalno <p>2. Sve vrste ribe u slučaju kada su sastojak druge hrane mogu biti označene kao „riba”, pod uslovom da se ime i prezentacija takve hrane ne odnosi na pojedine vrste.</p> <p>3. Komisija odmah mora biti obaviještena o svim promjenama popisa trgovačkih naziva koje su prihvatile države članice, a Komisija će o tome obavijestiti druge države članice.</p>	<p>Trgovački naziv riba i drugih vodenih organizama</p> <p>Član 23</p> <p>Trgovački naziv riba i drugih vodenih organizama je naziv vrste ribe na crnogorskom jeziku, naučni naziv i nazivi koji su u upotrebi na tom području.</p> <p>Proizvodi ribarstva i akvakulture moraju biti označeni trgovačkim nazivom riba i drugih vodenih organizama.</p> <p>U slučaju da su ribe i drugi vodeni organizmi sastojci druge hrane mogu se označiti kao „riba”, pod uslovom da se naziv i prezentacija takve hrane ne odnose na pojedine vrste.</p> <p>Trgovačke nazive riba i drugih vodenih organizama propisuje Ministarstvo.</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji propisuje trgovačke nazive riba i drugih vodenih organizama</p>	<p>III kvartal 2026</p>
<p>Član 38.</p> <p>Označavanje ribolovnog područja ili područja proizvodnje</p> <p>1. Označavanje ribolovnog područja ili područja proizvodnje u skladu sa članom 35. stav 1. tačkom (c) sadrži sljedeće:</p> <p>(a) u slučaju proizvoda ribarstva ulovljenih na moru, napisano ime potpodručja ili divizije navedenog u bazi</p>	<p>Ribolovno područje</p> <p>Član 25</p> <p>Prilikom stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture obavezno se navodi ribolovno područje za ulovljenu ribu ili područje proizvodnje za proizvode akvakulture.</p>			

<p>podataka ribolovnih područja FAO-a, kao i ime takvog područja napisano na razumljiv način za potrošača ili priložena karta ili pictogram na kojima je prikazano to područje, ili, odstupajući od ovog zahtjeva za proizvode ribarstva ulovljene u vodama koje nisu sjeveroistočni Atlantik (27. ribolovno područje FAO-a) niti Sredozemno ili Crno more (37. ribolovno područje FAO-a) naznaka imena ribolovnog područja FAO-a;</p> <p>(b) u slučaju proizvoda ribarstva ulovljenih u slatkoj vodi, upućivanje na vodenu površinu porijekla u državi članici ili trećoj zemlji porijekla proizvoda;</p> <p>(c) U slučaju proizvoda akvakulture, referenca na državu članicu ili treću zemlju u kojoj je proizvod dostigao više od polovine svoje krajnje težine ili je ondje bio više od polovine perioda uzgoja ili, u slučaju školjki, da su ondje prošle zadnju fazu uzgoja ili rasta od barem šest mjeseci.</p> <p>2. Osim podataka iz stava 1., subjekti mogu preciznije naznačiti ribolovno područje ili područje proizvodnje.</p>	<p>Ribolovno područje ili područje proizvodnje za proizvode akvakulture označava se sljedećim podacima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) u slučaju proizvoda ribarstva ulovljenih na moru navodi se ime potpodručja ili divizije navedenog u bazi podataka ribolovnih područja Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (u daljem tekstu: FAO) i ime područja mora biti napisano na razumljiv način za potrošača ili priložena karta ili pictogram na kojima je prikazano to područje, osim za proizvode ribarstva ulovljenim u vodama koje ne pripadaju sjeveroistočnom Atlantiku, odnosno 27. ribolovnom području FAO-a niti području Sredozemnog ili Crnog mora, odnosno 37. ribolovnom području FAO-a; 2) za ribu i druge vodene organizme ulovljene u slatkoj vodi navodi se vodenata površina (rijeka, jezero) i država porijekla; 3) za proizvode akvakulture navodi se država porijekla, odnosno država u kojoj je proizvod dostigao više od polovine svoje težine ili je u toj državi bio više od polovine perioda uzgoja, a u slučaju školjki da su prošle zadnju fazu uzgoja ili rasta od najmanje šest mjeseci. 	<p>Potpuno usklađeno</p>
<p>Član 39. Dodatni dobrovoljni podaci</p> <p>1. Osim obaveznih podataka koji se zahtijevaju u skladu sa članom 35., na dobrovoljnoj osnovi mogu se pružati sljedeći podaci, pod uslovom da su jasno i jednoznačno navedeni:</p> <p>(a) datum ulova proizvoda ribarstva ili izlova proizvoda akvakulture;</p> <p>(b) datum iskrcaja proizvoda ribarstva ili podaci o luci u kojoj su proizvodi iskrčani;</p> <p>(c) detaljniji podaci o vrsti ribolovnih alata, kako su naznačeni u drugoj koloni Priloga III.;</p> <p>(d) u slučaju proizvoda ribarstva ulovljenih na moru, detalji o državi zastave plovila koje je ulovilo te proizvode;</p> <p>(e) podaci o okolini;</p> <p>(f) etički ili socijalni podaci;</p> <p>(g) podaci o tehnikama i načinima proizvodnje;</p> <p>(h) podaci o hranjivim sastojcima proizvoda.</p>	<p>Neobavezne informacije Član 22</p> <p>Pored obaveznih informacija iz člana 21 ovog zakona, proizvode ribarstva i akvakulture mogu da prate i neobavezne informacije, i to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) datum ulova proizvoda ribarstva ili datum prikupljanja proizvoda akvakulture; 2) datum iskrcaja proizvoda ribarstva ili podaci o luci u kojoj su proizvodi iskrčani; 3) bliži podaci o vrsti ribolovnih alata; 4) za proizvode ribarstva ulovljenih na moru, podaci o državi zastave plovila koje je ulovilo te proizvode; 5) tehnike proizvodnje i proizvodne prakse; 6) hranljivi sastojci proizvoda; 7) podaci o životnoj sredini i; 8) informacije etičke ili društvene prirode. 	<p>Potpuno usklađeno</p>

<p>2. Može se koristiti kôd za brzi odgovor (QR) koji označava dio ili sve podatke navedene u članu 35. stav 1.</p> <p>3. Dobrovoljni podaci neće biti prikazani na oznaci ili etiketi ako bi to zauzelo prostor omogućen za obavezne podatke.</p> <p>4. Ne uključuju se nikakvi dobrovoljni podaci koji se ne mogu provjeriti.</p>	<p>Može se koristiti kod za brzi odgovor (QR) koji označava dio ili sve podatke navedene u stavu 1 ovog člana.</p> <p>Neobavezne informacije ne smiju se stavljati na oznaku ili etiketu na mjesto koje je namijenjeno za obavezne informacije.</p> <p>Zabranjeno je na proizvodima ribarstva i akvakulture stavljati neobavezne informacije koje se ne mogu provjeriti.</p>			
<p>POGLAVLJE V PRAVILA TRŽIŠNE KONKURENCIJE Član 40.</p> <p>Primjena pravila tržišne konkurenkcije</p> <p>Članovi 101 i 106 UFEU-a i njihove implementacone odredbe primjenjuju se na sporazume, odluke i prakse iz člana 101. stav 1. i člana 102. UFEU-a koji se odnose na proizvodnju ili stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture.</p> <p>Član 41.</p> <p>Izuzeci od primjene pravila tržišne konkurenkcije</p> <p>1. Nezavisno od člana 40 ove Regulative, član 101. stav 1. UFEU-a ne primjenjuje se na sporazume, odluke i djelovanja organizacija proizvođača koje se tiču proizvodnje ili prodaje proizvoda ribarstva i akvakulture ili korišćenja zajedničkih objekata za skladištenje, obradu ili preradu proizvoda ribarstva i akvakulture i koje su</p> <p>(a) potrebne za ostvarenje ciljeva određenih u članu 39. UFEU-a;</p> <p>(b) ne podrazumijevaju obavezu naplaćivanja jednakih cijena;</p> <p>(c) ne vode do bilo kakve podjele tržišta unutar Unije;</p> <p>(d) ne isključuju tržišnu konkurenkciju; i</p> <p>(e) ne isključuju tržišnu konkurenčiju uza značajan dio dotičnih proizvoda;</p> <p>2. Nezavisno od člana 40 ove Regulative, član 101 stav 1 UFEU-a ne primjenjuje se na sporazume, odluke i djelovanja međusektorskih organizacija koje:</p>	<p>Priznavanje organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi Član 10, stav 1 al. 6 i 7</p> <p>Organizacije proizvođača u ribarstvu i akvakulturi mogu se priznati ako ispunjavaju sljedeće uslove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poštju pravila tržišne konkurenkcije; - ne zloupotrebljavaju dominantnu poziciju na tržištu; <p>Tržišna konkurenca Član 27</p> <p>Na sporazume, odluke i djelovanja organizacija proizvođača ili međusektorskih organizacija koji se tiču proizvodnje ili prodaje proizvoda ribarstva i akvakulture ili korišćenja zajedničkih objekata za skladištenje, obradu ili preradu proizvoda ribarstva i akvakulture ne primjenjuju se pravila tržišne konkurenkcije ako:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) su potrebna za ostvarenje ciljeva organizacija proizvođača, b) ne podrazumijevaju obavezu naplaćivanja po identičnim cijenama, c) ne vode do bilo kakve podjele tržišta, d) ne isključuju tržišnu konkurenkciju i e) ne isključuju tržišnu konkurenkciju za neke od popisanih proizvoda. <p>O izuzetku od primjene pravila tržišne konkurenkcije u skladu sa stavom 1 ovog člana odlučuje Ministarstvo.</p>	Potpuno usklađeno		

- (a) su potrebne za ostvarivanje ciljeva određenih u članu 39 UFEU-a;
- (b) ne podrazumijevaju obavezu naplaćivanja jednakih cijena;
- (c) ne vode do bilo kakve podjele tržišta unutar Unije;
- (d) ne primjenjuju različite uslove na jednake transakcije sa drugim trgovinskim partnerima, čime bi ih stavile u konkurentski nepovoljan položaj;
- (e) ne isključuju tržišnu konkurenčiju za značajan dio dotičnih proizvoda; i
- (f) ne ograničavaju tržišnu konkurenčiju na načine koji nisu ključni za postizanje ciljeva ZRP-a.

POGLAVLJE VI

PODACI O ISTRAŽIVANJU TRŽIŠTA Član 42.

Podaci o istraživanju tržišta

1. Komisija:

- (a) prikuplja, analizira i proširuje ekonomsko znanje i razumijevanje tržišta Unije za proizvode ribarstva i akvakulture duž lanca snabdijevanja, uzimajući u obzir međunarodni kontekst;
- (b) pruža praktičnu podršku organizacijama proizvođača i međusektorskim organizacijama kako bi se bolje koordinirale informacije između subjekata i prerađivača;
- (c) redovno nadgleda cijene za proizvode ribarstva i akvakulture na tržištu Unije duž lanca snabdijevanja te sprovodi analize tržišnih trendova;
- (d) sprovodi ad-hoc istraživanja tržišta i određuje metodologiju izvještavanja o formiranju cijena.

2. Da bi se sproveli ciljevi iz stava 1, Komisija se služi sledećim mjerama:

- (a) omogućuje pristup dostupnim podacima o proizvodima ribarstva i akvakulture prikupljenima u skladu sa pravom Unije;
- (b) stavlja na raspolaganje tržišne informacije, kao što su istraživanje cijena, analize i studije tržišta svim

Podaci o istraživanju tržišta Član 28

Ministarstvo prikuplja i analizira podatke o količini i vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture koji su stavljeni na tržište, i to iz dostupnih evidencija o ulovu, uzgoju i prodaji proizvoda ribarstva i akvakulture koje dostavljaju privredni ribari i uzbunjivači shodno posebnim propisima.
Ministarstvo može vršiti istraživanja tržišta radi prikupljanja cijena o proizvodima ribarstva i akvakulture.

Potpuno usklađeno

<p>zainteresovanim stranama i široj javnosti na dostupan i razumljiv način, u skladu sa Regulativom (EU) br. 45/2001 Evropskog parlamenta i Savjeta .</p> <p>3. Države članice doprinose postizanju ciljeva iz stava 1.</p>				
<p>POGLAVLJE VII PROCEDURALNE ODREDBE Član 43. Odborski postupak</p> <p>1. Komisiji pomaže Odbor. Navedeni odbor je odbor u smislu Regulative (EU) br. 182/2011.</p> <p>2. Prilikom upućivanja na ovaj stav, primjenjuje se član 5 Regulative (EU) br. 182/2011.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>POGLAVLJE VIII ZAVRŠNE ODREDBE Član 44 Izmjena Regulative (EU) br. 1184/2006 Član 1. Regulative (EU) br. 1184/2006 zamjenjuje se sljedećim: „Član 1. Ovom se Regulativom utvrđuju pravila o primjenjivosti čl. od 101. do 106. Ugovora i člana 108. st. 1. i 3. Ugovora o funkcioniranju Evropske unije (UFEU) u vezi s proizvodnjom proizvoda ili trgovinom proizvodima navedenih u Prilogu I. UFEU-u uz izuzetak proizvoda obuhvaćenih Regulativom Savjeta (EU) br. 1234/2007 i Regulativom (EU) br. 1379/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 45. Izmjene Regulative (EU) br. 1224/2009 Regulativa (EU) br. 1224/2009 mijenja se kako slijedi: (1) u članu 57 stavu 1 dodaju se sljedeće rečenice: „Države članice preduzimaju provjere kako bi osigurale usklađenost. Provjere se mogu obavljati u svim fazama stavljanja na tržište i tokom prevoza.”; (2) član 58 stav 5 mijenja se kako slijedi: (a) tačka (g) zamjenjuje se sledećim: „(g) podaci za potrošače predviđeni članom 35. Regulative (EU) br. 1379/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

(b) tačka (h) briše se.				
Član 46 Stavljanje van snage Regulativa (EU) br. 104/2000 se ovim stavlja van snage. Međutim, član 4 se primjenjuje do 12. decembra 2014. Upućivanja na regulativu stavljenu van snage smatraju se upućivanjima na ovu Regulativu i čitaju se u skladu s korelacijskom tabelom u Prilogu IV.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 47 Pravila kojima se uspostavljaju zajednički tržišni standardi Nastavljaju se primjenjivati pravila kojima se uspostavljaju zajednički tržišni standardi, posebno Regulativa Savjeta (EU) br. 2136/89, Regulativa Savjeta (EU) br. 1536/92, Regulativa Savjeta (EU) br. 2406/96, kao i ostala pravila donešena za primjenu zajedničkih tržišnih standarda, kao što je Regulativa Komisije (EU) br. 3703/85.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 48 Revizija Komisija podnosi izvještaje Evropskom parlamentu i Savjetu o rezultatima primjene ove Regulative do 31. decembra 2022.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 49 Stupanje na snagu Ova Regulativa stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Evropske unije. Primjenjuje se od 1. januara 2014., osim poglavlja IV i člana 45 koji se primjenjuju od 13. decembra 2014. Ova je Regulativa u potpunosti obavezujuća i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
PRILOG I PROIZVODI RIBARSTVA I AKVAKULTURE OBUHVACENI ZUT-om	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o tržišnim standardima koji se odnose na	III kvartal 2026

			kvalitet, veličinu, težinu, pakovanje, prezentaciju, čuvanje i označavanje proizvoda ribarstva i akvakulture i liste proizvoda ribarstva koji se mogu stavljati na tržište	
PRILOG II PROIZVODI RIBARSTVA KOJI PODLIJEŽU MEHANIZMU SKLADIŠTENJA	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Materija će se neposredno primjenjivati danom pristupanja CG EU	Danom pristupanja CG EU
PRILOG III INFORMACIJE O RIBOLOVNIM ALATIMA	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem novog Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi	II kvartal 2025
PRILOG IV KORELACIJSKA TABELA	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Regulativa Savjeta(EZ) br. 2406/96				
A. Opšte odredbe Član 1. 1. Ovom se Regulativom utvrđuju zajednički tržišni standardi za neke proizvode ribarstva, kako je predviđeno članom 2. Regulative (EU) br. 3759/92, dalje u tekstu „Osnovna regulativa”.	OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuje se način organizovanja proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, tržišni standardi za proizvode ribarstva, informacije za potrošače proizvoda ribarstva i akvakulture i druga pitanja od značaja za ribarstvo i akvakulturu.			

	<p>Mjere za organizovanje tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture Član 5 Tržište proizvoda ribarstva i akvakulture organizuje se sproveđenjem sljedećih mjera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) formiranjem organizacija proizvođača, udruženja organizacija proizvođača i međusektorskih organizacija; 2) uspostavljanjem tržišnih standarda; 3) obezbjeđivanjem informacija za potrošače; 4) uspostavljanjem tržišne konkurenkcije; 5) istraživanjem tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture. 	Potpuno usklađeno		
2. U smislu ove Regulative: (a) „stavljanje na tržište” znači prva ponuda za prodaju i/ili prva prodaja na području Unije za ishranu ljudi;	<p>Značenje izraza Član 3 Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja: 2) stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture je prvo stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture;</p>	Potpuno usklađeno		
(b) „serija” znači količina proizvoda ribarstva određene vrste koja je podvrнутa istom postupku obrade i može imati porijeklo iz istog ribolovnog područja i istog plovila;	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o tržišnim standardima koji se odnose na kvalitet, veličinu, težinu, pakovanje, prezentaciju, čuvanje i označavanje proizvoda ribarstva i akvakulture i liste proizvoda ribarstva koji se mogu stavljati na tržište	III kvartal 2026

(c) „ribolovno područje” se tumači kao uobičajeni naziv kojim ribarska industrija naziva mjesto gdje je izvršen ulov;	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično uskladeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi	II kvartal 2025
(d) „prezentacija” znači način na koji se riba plasira na tržište, što znači cijela, bez utrobe, bez glave itd.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o tržišnim standardima koji se odnose na kvalitet, veličinu, težinu, pakovanje, prezentaciju, čuvanje i označavanje proizvoda ribarstva i akvakulture i liste proizvoda ribarstva koji se mogu stavljati na tržište	III kvartal 2026
(e) „vidljivi parazit” znači parazit ili grupa parazita koja se po dimenzijama, boji ili strukturi jasno razlikuje od tkiva ribe i koja se bez optičkih sredstava za povećavanje i pri dobroj rasvjeti može uočiti ljudskim okom.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno uskladeno	Definicija je propisana čl.2 Uredbe o posebnim zahtjevima higijene za proizvode životinjskog	

			porijekla ("Sl.list CG", br.49/18)	
<p>3. (a) Odredbe ove regulative koje se odnose na kategorije svježine za proizvode ribarstva primjenjuju se ne dovodeći u pitanje zahtjeve Direktive Savjeta 91/493/EU od 22. jula 1991. o zdravstvenim uslovima za proizvodnju i stavljanje na tržiste proizvoda ribarstva.</p> <p>(b) Do donošenja Odluke Komisije u skladu s Direktivom 91/493, kriterijumi za ribe koje su neodgovarajuće za ishranu ljudi navedeni su u kategoriji „neprihvatljivo“ u Prilogu I ove Regulative.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o tržišnim standardima koji se odnose na kvalitet, veličinu, težinu, pakovanje, prezentaciju, čuvanje i označavanje proizvoda ribarstva i akvakulture i liste proizvoda ribarstva koji se mogu stavljati na tržiste	III kvartal 2026
<p>Član 2.</p> <p>1. Proizvodi ribarstva, navedeni u članu 3, porijeklom iz Unije ili trećih zemalja, mogu se stavljati na tržiste samo ako ispunjavanju zahtjeve ove Regulative.</p> <p>2. Ova se Regulativa, međutim, ne primjenjuje na male količine proizvoda koje priobalni ribari neposredno prodaju maloprodajnim trgovcima ili potrošačima.</p> <p>3. Detaljna pravila za primjenu ovog člana donose se u skladu sa postupcima predviđenim članom 32 Osnovne Regulative.</p>	<p>Uslovi za stavljanje na tržiste protizvoda ribarstva i akvakulture</p> <p>Član 19</p> <p>Ne dovodeći u pitanje odredbe drugih propisa o ribarstvu ili hrani, proizvodi ribarstva koji su namijenjeni za direktnu potrošnju mogu se stavljati na tržiste, bez obzira na porijeklo ovih proizvoda, samo ako ispunjavaju opšte i posebne tržišne standarde koji se odnose na kvalitet, veličinu, težinu, pakovanje, prezentaciju, čuvanje i označavanje proizvoda ribarstva i akvakulture.</p> <p>Pored uslova iz stava 1 ovog člana proizvodi ribarstva treba da ispunjavaju i uslove propisane zakonom kojim se uređuje bezbjednost hrane.</p> <p>Proizvodi ribarstva i akvakulture koji ne ispunjavaju tržišne standarde ne smiju se koristiti u ishrani ljudi, ali se mogu koristiti za</p>	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o tržišnim standardima koji se odnose na kvalitet, veličinu, težinu, pakovanje, prezentaciju, čuvanje i označavanje proizvoda	III kvartal 2026

	<p>proizvodnju ribljeg brašna, ribljeg ulja, hrane za kućne ljubimce, dodataka hrani, farmaceutskih ili kozmetičkih proizvoda.</p> <p>Tržišne standarde iz stava 1 ovog člana i listu proizvoda ribarstva koji se mogu stavljati na tržište propisuje Ministarstvo.</p>		ribarstva i akvakulture i liste proizvoda ribarstva koji se mogu stavljati na tržište	
<p>Član 3.</p> <p>1. Zajednički tržišni standardi utvrđuju se za sledeće proizvode:</p> <p>(a) morske ribe uvrštene u tarifnu oznaku KN 0302:</p> <ul style="list-style-type: none"> – iverak zlatopjeg (<i>Pleuronectes platessa</i>), – albakor ili tunj dugokrilac (<i>Thunnus alalunga</i>), – plavoperajna tuna (<i>Thunnus thynnus</i>), – velikooka tuna (<i>Thunnus ili Parathunnus obesus</i>), – haringa vrste <i>Clupea harengus</i>, – bakalar vrste <i>Gadus Morhua</i>, – srdela vrste <i>Sardina pilchardus</i>, – bakalarka (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>), – crni bakalar (koljuška) (<i>Pollachius virens</i>), – kolja (<i>Pollachius pollachius</i>), – skuša vrste <i>Scomber scombrus</i>, – plavica, lokarda vrste <i>Scomber japonicus</i>, – šarun, šnjur (<i>Trachurus spp.</i>), – morski pas kostelj i mačka bljedica (<i>Squalus acanthias</i> i <i>Scyliorhinus spp.</i>), – škarpina (<i>Sebastes spp.</i>), – pišmolj, molet (<i>Merlangius merlangus</i>), – ugotica pučinka (<i>Micromesistius poutassou</i> ili <i>Gadus poutassou</i>), – manjić morski (<i>Molva spp.</i>), – inčun (<i>Engraulis spp.</i>), – oslić vrste <i>Merluccius merluccius</i>, – plosnatka oštronoska (<i>Lepidorhombus spp.</i>), – grboglavka, lančeska (<i>Brama spp.</i>), – grdobina (<i>Lophius spp.</i>), 	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	neusklađeno	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o tržišnim standardima koji se odnose na kvalitet, veličinu, težinu, pakovanje, prezentaciju, čuvanje i označavanje proizvoda ribarstva i akvakulture i liste proizvoda ribarstva koji se mogu stavljati na tržište</p> <p>III kvartal 2026</p>	

<ul style="list-style-type: none"> - iverak (<i>Limanda limanda</i>), - limada (<i>Microstomus kitt</i>), - ugotica (<i>Trisopterus luscus</i> i <i>Trisopterus minutus</i>), - bukva (<i>Boops boops</i>), - gira oblica (<i>Maena smaris</i>), - ugor (<i>Conger conger</i>), - lastavica (<i>Trigla spp.</i>), - cipal (<i>Mugil spp.</i>), - raža (<i>Raja spp.</i>), - iverak (<i>Platichthys flesus</i>), - list (<i>Solea spp.</i>), - zmijičnjak repaš (<i>Lepidopus caudatus</i> i <i>Aphanopus carbo</i>); <p>(b) Rakovi uvršteni u tarifnu oznaku KN 0306, živi, svježi ili rashlađeni, ili kuvani na pari ili u vrućoj vodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kozica pjeskulja (<i>Crangon crangon</i>) i račić (<i>Pandalus borealis</i>), - rakovica vrste bramburač (<i>Cancer pagurus</i>), - škamp (<i>Nephrops norvegicus</i>) <p>(c) Glavonošci uvršteni u tarifnu oznaku KN 0307:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sipa (<i>Sepia officinalis</i> i <i>Rossia macrosoma</i>). <p>2. Tržišni standardi navedeni u stavu 1. obuhvataju:</p> <p>(a) kategorije svježine; i</p> <p>(b) kategorije veličine.</p>				
<p>B. Kategorije svježine</p> <p>Član 4.</p> <p>1. Kategorija svježine svake serije određuje se na osnovu svježine proizvoda i određenih dodatnih zahtjeva. Svježina se definije na osnovu posebnog vrednovanja različitih tipova proizvoda navedenih u Prilogu I.</p> <p>2. Na osnovi vrednovanja iz stava 1. proizvodi iz člana 3. razvrstavaju se po serijama u jednu od sledećih kategorija svježine:</p> <p>(a) ekstra, A ili B za ribe, morske pse, glavonošce i škampe;</p> <p>(b) ekstra ili A za kozice.</p> <p>Međutim, živi se škampi razvrstavaju u kategoriju E.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o tržišnim standardima koji se odnose na kvalitet, veličinu, težinu, pakovanje, prezentaciju, čuvanje i</p>	<p>III kvartal 2026</p>

<p>3. Rakovi iz člana 3. ne podliježu posebnim standardima svježine. Međutim, na tržište se mogu stavljati samo cijeli rakovi, osim raka s spoljašnjim jajima ili s mekim oklopom.</p> <p>Član 5.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Svaka serija mora sadržati proizvode jednakog stepena svježine. Međutim, male serije ne trebaju biti ujednačene svježine; ako nisu ujednačene svježine upisuju se u najnižu kategoriju svježine zastupljenu u toj seriji. 2. Kategorija svježine mora biti označena jasnim i neizbrisivim slovima veličine najmanje 5 cm na etiketama pričvršćenim na seriju. 			označavanje proizvoda ribarstva i akvakulture i liste proizvoda ribarstva koji se mogu stavljati na tržište	
<p>Član 6.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ako se serija riba, morskih pasa, glavonožaca i škampa, kako su navedeni u članu 3, uvrsti u kategoriju B, ta serija ne ispunjava uslove za finansijsku pomoć koja se dodjeljuje za povlačenje sa tržišta, a koja je predviđena članovima 12, 12 (a), 14 i 15 Osnovne Regulative. 2. Ribe, morski psi, glavonošci i škampi u kategoriji svježine 'ekstra' ne smiju imati udubljenja, povrede, mrlje ili značajnije promjene boje. 3. Ribe, morski psi, glavonošci i škampi kategorije svježine A ne smiju imati mrlje, ili značajnije promjene boje. Dopushta se samo manji dio sa neznatnim udubljenjima i površinskim povredama. 4. Za ribe, morske pse, glavonošce i škampe iz kategorije svježine B dopušta se samo manji dio sa značajnijim udubljenjima ili površinskim povredama. Na ribama ne smije biti mrlja ili značajnije promjene boje. 5. Kad se proizvodi razvrstavaju prema kategoriji svježine, ne dovodeći u pitanje važeće zdravstvene propise, uzimaju se u obzir, zavisno od vrste i prezentacije proizvoda, vidljivi paraziti ili njihovi mogući uticaji na kvalitet proizvoda. 6. Detaljna pravila o primjeni ovog člana donose se, prema potrebi, u skladu sa postupcima predviđenim članom 32. Osnovne Regulative. 	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o tržišnim standardima koji se odnose na kvalitet, veličinu, težinu, pakovanje, prezentaciju, čuvanje i označavanje proizvoda ribarstva i akvakulture i liste proizvoda ribarstva koji se mogu stavljati na tržište	III kvartal 2026

<p>Član 7.</p> <p>1. Proizvodi iz člana 3 sortiraju se prema težini ili broju jedinki u kilogramu. Kozice i rakovi razvrstavaju se u kategorije veličine prema širini oklopa.</p> <p>2. Najmanje veličine predviđene ovom Regulativom, u skladu sa tabelom iz Priloga II, primjenjuju se, ne dovodeći u pitanje, najmanje dužine propisane:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Savjet (EU) br. 1866/86 od 12. juna 1986. o utvrđivanju određenih tehničkih mjera za očuvanje ribolovnih resursa u vodama Baltičkog mora, Malog i Velikog Belta i Öresunda (5) – Regulativom Savjeta (EU) br. 3094/86 od 7. oktobra 1986. o utvrđivanju određenih tehničkih mjera za očuvanje ribolovnih resursa, – Regulativom Savjeta (EU) br. 1626/94 od 27. juna 1994. o utvrđivanju određenih tehničkih mjera za očuvanje ribolovnih resursa u Mediteranu. <p>U svrhu kontrole od strane nadležnih tijela kod vrsta obuhvaćenih tržišnim standardima moraju se poštovati najmanje propisane biološke veličine, kako su navedene u Prilogu II.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o tržišnim standardima koji se odnose na kvalitet, veličinu, težinu, pakovanje, prezentaciju, čuvanje i označavanje proizvoda ribarstva i akvakulture i liste proizvoda ribarstva koji se mogu stavljati na tržište</p>	<p>III kvartal 2026</p>
<p>Član 8.</p> <p>1. Serije se razvrstavaju u kategorije veličine u skladu s tabelom iz Priloga II.</p> <p>2. Svaka serija mora sadržavati proizvode jednakе veličine. Međutim, nije nužno da male serije sadrže proizvode jednakе veličine; ako ne sadrži proizvode jednakе veličine, serija se uvrštava u najnižu kategoriju veličine zastupljenu u toj seriji.</p> <p>3. Kategorija veličine i prezentacija moraju biti označeni jasno vidljivim i neizbrisivim slovima veličine najmanje 5 cm na etiketama pričvršćenim na seriju.</p> <p>Neto težina u kilogramima mora biti jasno i čitljivo označena na svakoj seriji. Kad se serije puštaju u prodaju u standardnim kutijama neto težina ne treba biti prikazana ako se pri vaganju prije puštanja u prodaju pokaže da sadržaj kutije odgovara predviđenom sadržaju iskazanom u kilogramima.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o tržišnim standardima koji se odnose na kvalitet, veličinu, težinu, pakovanje, prezentaciju, čuvanje i označavanje proizvoda ribarstva i akvakulture i liste</p>	<p>III kvartal 2026</p>

<p>4. Detaljna pravila za primjenu ovog člana, a posebno u pogledu načina vaganja i određivanja odstupanja neto težine, bilo ispod ili iznad one težine koja je označena ili pretpostavljena, koja se dopušta za svaku seriju, donose se u skladu s postupkom predviđenim u članu 32. Osnovne Regulative.</p> <p>Član 9.</p> <p>Pelagične vrste mogu se razvrstati u različite kategorije svježine i veličine na osnovu sistema uzorkovanja. Taj sistem mora osigurati da svježina i veličina proizvoda iz serije budu ujednačeni u najvećoj mogućoj mjeri.</p> <p>Detaljna pravila za primjenu ovog člana, a posebno za određivanje broja uzoraka koji se uzimaju, težine ili obima ribe u svakom uzorku i načini za ocjenu razvrstavanja i provjere težine serija ponuđenih za prodaju, donose se u skladu sa postupkom predviđenim članom 32 Osnove Regulative.</p> <p>Član 10.</p> <p>Kako bi se osiguralo lokalno ili regionalno snadbijevanje kozicama i rakovima nekih obalnih područja Unije, mogu se donijeti izuzeća od najmanjih veličina predviđenih za te proizvode u Prilogu II.</p> <p>Dotična područja i odgovarajuće tržišne veličine određuju se u skladu sa postupkom predviđenim člankom 32 Osnovne Regulative.</p>			proizvoda ribarstva koji se mogu stavljati na tržište	
<p>D. Proizvodi iz trećih zemalja</p> <p>Član 11.</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje član 2, stav 1, proizvodi iz člana 3 koji se uvoze iz trećih zemalja mogu se stavljati na tržište samo ako su ponuđeni u ambalaži na kojoj su jasno i čitljivo navedene sledeće informacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zemlja porijekla ispisana latiničnim slovima veličine najmanje 20 mm – naučni i trgovачki naziv proizvoda, – prezentacija, – kategorije svježine i veličine, 	<p>Proizvodi ribarstva iz uvoza</p> <p>Član 20</p> <p>Proizvodi ribarstva koji se uvoze iz drugih država mogu se stavljati na tržište samo ako su upakovani i sadrže podatke o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) državi porijekla; 2) naučnom i trgovачkom nazivu proizvoda; 3) kategoriji, svježini i veličini riba i proizvoda akvakulture; 4) neto masi izraženoj u kilogramima; 5) datumu ocjene karakteristika i kvaliteta i datumu otpremanja; 		Potpuno uskladjeno	

<ul style="list-style-type: none"> - neto težina u kilogramima proizvoda sadržanih u ambalaži, - datum sortiranja i datum otpremanja, - ime i adresa pošiljaoca. <p>2. Međutim, proizvodi iz člana 3. koji se iskrcaju u luci Unije direktno sa ribolovnog područja iz plovila koje plove pod zastavom treće zemlje i koji su namijenjeni za prodaju, podliježu istim odredbama koje se primjenjuju na ulove Unije, ne dovodeći u pitanje Regulativu (EU) br. 1093/94.</p>	<p>6) nazivu i sjedištu, odnosno imenu i adresi pošiljaoca, distributera i uvoznika.</p>			
<p>Član 12.</p> <p>1. Ribarska industrija razvrstava ribarske proizvode u kategorije svježine ekstra, A i B i u kategorije veličine, i to u saradnji sa stručnjacima koje u tu svrhu imenuju dotične trgovinske organizacije. Države članice sprovode kontrolu kako bi se osiguralo poštovanje odredbi ovog člana.</p> <p>2. Ako se razvrstavanje ne sproveđe u skladu sa postupkom predviđenim stavom 1, nadležna nacionalna tijela mogu sama sprovesti razvrstavanje.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o tržišnim standardima koji se odnose na kvalitet, veličinu, težinu, pakovanje, prezentaciju, čuvanje i označavanje proizvoda ribarstva i akvakulture i liste proizvoda ribarstva koji se mogu stavljati na tržište</p>	<p>III kvartal 2026</p>
<p>Član 13.</p> <p>Svaka država članica mora najkasnije mjesec dana prije stupanja na snagu ove Regulative dostaviti drugim državama članicama i Komisiji popis imena i adresa stručnjaka i trgovinskih organizacija iz člana 12. Ostale države članice i Komisiju treba obavijestiti o svim izmjenama tog popisa.</p> <p>Član 14.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

Prije 31. decembra 2001. Komisija podnosi Savjetu izvještaj o rezultatima primjene člana 6. stav 1. ove Regulative, kojem, prema potrebi, prilaže odgovarajuće predloge.

Član 15.

Ovim se stavljuju van snage Regulativa (EU) br. 103/76 i (EU br. 104/76. Upućivanja na te regulative smatraju se upućivanjima na ovu Regulativu.

Član 16.

1. Ova Regulativa stupa na snagu 1. januara 1997.
2. Nazavisno od stava 1., odredbe člana 6. stav 1. primjenjuju se od 1. januara 2000.

Ova je Regulativa u potpunosti obavezujuća i direktno se primjenjuje u svim državama članicama.

<p style="text-align: center;">PRILOG I KATEGORIJE SVJEŽINE</p> <p style="text-align: center;">PRILOG II KATEGORIJE VELIČINE</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o tržišnim standardima koji se odnose na kvalitet, veličinu, težinu, pakovanje, prezentaciju, čuvanje i označavanje proizvoda ribarstva i akvakulture i liste proizvoda ribarstva koji se mogu stavljati na tržište	III kvartal 2026

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
NAZIV PROPISA	Predlog Zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?
- Donošenje ovog zakona proisteklo je iz potrebe za usaglašavanjem sa pravnom tekovinom EU, a posebno imajući u vidu da u Crnoj Gori trenutno ne postoji jedinstveno zakonsko rješenje kojim je regulisano uređenje i organizovanje tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture. Ovim zakonom daće se osnov za obezbjedivanje efikasnog funkcioniranja tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture i stvorice se uslovi za označavanje proizvoda koji se stavljuju na tržište, jačanje konkurentnosti proizvođača kroz formiranje organizacija proizvođača, uz adekvatnu kontrolu sprovođenja mjera uređenja tržišta.
- U ovom trenutku ne postoji pravni okvir koji bi regulisao ovu vrlo značajnu oblast u sektoru ribarstva i ne postoje mehanizmi kojim bi se adekvatno regulisalo tržište za proizvode ribarstva i akvakulture, a samim tim ne postoji regulisana sledljivost ribljih proizvoda, te ostaje neregulisano područje koje je od ključnog značaja kako za ribare i uzbudjivače, tako i za sve u lancu prerade i prodaje i na kraju za krajnje potrošače.
- Bez postojanja ovog zakonskog rješenja bila bi otežana, odnosno onemogućena, bolja i dosljednija primjena osnovnih mehanizama i instrumenata Zajedničke ribarske politike koja se odnose na oblast uređenja tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture, a koja je neophodna u postupku usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa istom.
- Nepostojanje pravnog okvira u crnogorskem zakonodavstvu koji reguliše područje Zajedničke ribarske politike koje se odnosi na organizovanje tržišta za proizvode iz ribarstva i akvakulture dovodi do izostanka stvaranja uslova za formiranjem organizacija proizvođača, udruženja organizacija proizvođača i međusektorskih organizacija; uspostavljanja tržišnih standarda; obezbjedivanja informacija za potrošače; uspostavljanja tržišne konkurenkcije; istraživanja tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture. U ovom slučaju ostaju oštećeni profesionalni ribari i uzbudjivači, svi subjekti u sektoru ribarstva koji se bave preradom, distribucijom, prodajom ribe, kao i potrošači. Takođe, nepostojanje sistema za praćenje sledljivosti ribe onemogućava nadležne organe da na adekvatan način sprovide inspekciju i kontrolu.
- Postojeći problemi u sektoru ribarstva bi se dodatno produbili bez obezbijedivanja pravnog osnova za regulisanje tržišta u ribarstvu i akvakulturi, te bi se ostavila mogućnost za povećanje nelegalnih aktivnosti u ribarstvu i umanjila bi se mogućnost uspostavljanja sistema kontrole u ovoj oblasti.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.
- Predloženim propisom se uređuje način organizovanja proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, uslovi za stavljanje proizvoda ribarstva i akvakulture na tržiste i druga pitanja od značaja za ribarstvo i akvakulturu.
- Ciljevi organizacija proizvođača su: promovisanje održivih ribolovnih aktivnosti u cilju očuvanja resursa ribe i drugih morskih organizama i zaštite životne sredine; obezbjeđivanje slijedljivosti proizvoda ribarstva na osnovu jasnih i sveobuhvatnih informacija za potrošače; izbjegavanje i smanjivanje neželjenog ulova ekonomski važnih vrsta riba i drugih morskih organizama korišćenjem odgovarajućih ribolovnih alata i najboljeg iskorišćavanja ulova bez stavljanja na tržiste riba i drugih morskih organizma ispod minimalne referentne veličine; suzbijanje nezakonitog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova; poboljšanje uslova za stavljanje na tržiste proizvoda ribarstva; stabilizacija tržista; poboljšanje snabdijevanja hranom i promovisanje visokih standarda kvaliteta i bezbjednosti hrane, kao i zapošljavanje u priobalnim i ruralnim područjima; smanjenje uticaja ribolova na životnu sredinu, uključujući mјere poboljšanja selektivnosti ribolovnih alata.
- Svi ciljevi koji su navedeni u potpunosti se poklapaju sa ciljevima postavljenim u Strategiji ribarstva Crne Gore 2015-2020 sa Akcionim planom za prenošenje, implementaciju i sprovođenje pravne tekovine EU (revizija Strategije je u toku). Nacrt Zakona o organizovanju tržista u ribarstvu i akvakulturi usklađen je sa Regulativom (EU) br.1379/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. decembra 2013. o zajedničkom uredenju tržista proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni regulativa Savjeta (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju van snage Regulative Savjeta (EZ) br. 104/2000 i Regulativom Savjeta(EZ) br.2406/96 od 26. novembra 1996. o određivanju zajedničkih tržišnih standarda za neke proizvode ribarstva

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?
- Rješavanje navedenih problema i ispunjavanje pobrojanih ciljeva jedino je moguće ostvariti donošenjem propisa i uspostavljanjem pravnog okvira koja će u potpunosti regulisati oblast organizovanja tržista u ribarstvu i akvakulturi. U ovom trenutku u ne postoji ni jedan propis koji precizno definiše ovaj bitni dio Zajedničke ribarske politike, te bi u slučaju opcije "status quo" izostalo regulisanje mehanizama kojima će se obezbijediti način organizovanja proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, uslovi za stavljanje proizvoda ribarstva i akvakulture na tržiste i ostala pitanja od značaja za ribarstvo i akvakulturu.
- Donošenjem ovog zakona izvršiće se usklađivanje sa propisima Zajedničke ribarske politike koji regulišu oblast organizovanja tržista u ribarstvu i akvakulturi i stvorice se osnov za dalju implementaciju kroz donošenje podzakonskih akata. Ovim će se uesti nedostajuća pravila i standardi u ovoj oblasti, čijom primjenom će se obezbijediti potpuno praćenje sledljivosti ribe i ribljih proizvoda, kao i postojanje održivog ribarstva. U trenutku donošenja Zakona o organizovanju tržista u ribarstvu i akvakulturi, u skladu sa obavljenim pregovorima sa Evropskom komisijom, bice djelimično usklađen za Zajedničkom ribarskom politikom, kako bi se obezbijedila što bolja implementacija od strane korisnika, a još bolja usklađenost će biti postignuta donošenjem podzakonskih akata.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktnе i indirektnе.
 - Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
 - Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
 - Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurenca.
 - Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.
-
- Predloženi zakon će imati uticaja na cijelokupni sektor ribarstva koji uključuje morsko i slatkovodno ribarstvo, marikulturu i slatkovodnu akvakulturu, sektor prodaje ribe i ribljih proizvoda (iz ulova, uzgoja i prerade) i krajnjeg potrošača.
 - Positivni efekti predloženog zakona su stvaranje osnova za formiranje organizacija proizvođača, udruženja organizacija proizvođača i međusektorskih organizacija; uspostavljanje tržišnih standarda; obezbjedivanje informacija za potrošače; uspostavljanje tržišne konkurenčnosti; istraživanje tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture.
 - Predloženi zakon ne prouzrokuje negativan uticaj u ovoj oblasti, već je pripremljen u cilju širenja mogućnosti za korisnike i regulisanja ove vrlo kompleksne oblasti Zajedničke ribarske politike.
 - Direktan uticaj ovog zakona biće na profesionalne ribare i ugađivače, sve subjekte u sektoru ribarstva koji se bave preradom, distribucijom, prodajom ribe, kao i na potrošače, kroz kontrolu i inspekcijski nadzor nad sprovođenjem pravila propisanih ovim zakonom. Takođe, primjenom ovog propisa krajnji potrošači će imati bolju dostupnost informacija o proizvodima ribarstva i akvakulture, te će proizvodi ribarstvi akvakulture, koji su dostupni krajnjem korisniku morati ispunjavati opšte i posebne tržišne standarde koji se odnose na kvalitet, veličinu, težinu, pakovanje, prezentaciju, čuvanje proizvoda.
 - Uspostavljanjem pravila propisanih ovim zakonom smanjiće se nelegalni ribolov.
-
- Primjena ovog propisa ni u kom slučaju ne može izazvati troškove građanima i privredi, već upravo suprotno, danom ulaska Crne Gore u EU, doveće do mogućnosti obezbijedivanja dodanih sredstava kroz Evropski Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, svim organizacijama proizvođača, udruženjima organizacija potrošača i međusektorskim organizacijama. Napominjemo, da se u skladu sa dosadašnjim iskusvom korisnici registruju za obavljanje djelatnosti bez dodatnih troškova, te kada je u pitanju primjena ovog propisa, korisnici neće biti izloženi dodatnom trošku, jer da bi bile priznate organizacije proizvođača, potrebno da imaju najmanje pet članova koji obavljaju privredni ribolov ili proizvodnju proizvoda ribarstva i akvakulture, radi stavljanja na tržište; imaju svojstvo pravnog lica koje se stiče upisom u Centralni registar privrednih subjekata; imaju statut koji sadrži pravila unutrašnjeg funkcionisanja; imaju dokaz o članstvu u organizaciji, upravljanju i izvorima finansiranja; poštuju pravila tržišne konkurenčnosti; ne zloupotrebljavaju dominantnu poziciju na tržištu; imaju utvrđen minimalni obim i vrijednost proizvodnje; te da posjeduju dokaz o stepenu ekonomske aktivnosti.
-
- Donošenjem ovog propisa biće realizovane aktivnosti koje će biti u skladu sa već postojećim planiranjem budžetskih sredstava za ribarstvo i akvakulturu.
 - S obzirom na to da se u Crnoj Gori po prvi put propisom regulišu pitanja koja se odnose na uređenje tržišta u ribarstvu i akvakulturi, napravili smo poređenje sa državama iz okruženja. Naime, kada je u pitanju Hrvatska, kod njih je tržište u ribarstvu i akvakulturi regulisano Zakonom o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu, te smo zahvaljujući njihovoj ekspertskoj pomoći uspjeli i da pripremimo propis kako bismo se na što bolji način uskladili sa Zajedničkom ribarskom politikom.

Regulisanjem ove oblasti u Hrvatskoj, a na isti način i u Grčkoj, formirane su organizacije proizvođača, te u Grčkoj i u Hrvatskoj postoje po 2 formirane organizacija proizvođača, koje aktivno i uspješno koriste sredstva EU fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu opredijeljena za organizacije proizvođača, gdje je finansiranje EU u vrijednosti od 70%, što predstavlja izvrsnu priliku za uređenje ovog dijela sektora ribarstva. očekujemo da će u prvoj godini nakon primjene ovog propisa biti formirana makar jedna organizacija proizvođača kako bi se započelo sa uređenjem tržišta i stvaranjem dobrih prilika za dalji plasman ribe i drugih ribljih proizvoda.

- Donošenjem ovog propisa stvaraju se uslovi za formiranje organizacija proizvođača, udruženja organizacija proizvođača i medusektorskih organizacija, što će dovesti do regulacije tržišta u ribarstvu i akvakulturi. Na ovaj način će se stvoriti mogućnosti za mnogo bolje prilagođavanje proizvodnje zahtjevima tržišta; bolju ponudu i plasman proizvoda članova organizacija proizvođača; promovisanje ribarstva i akvakulture svojih članova na nediskriminatori način na osnovu sertifikata, oznaka porijekla i geografskog porijekla, garantovano tradicionalnih specijaliteta i primjenjenih mjera održivog upravlja.
- Ovaj zakon neće stvoriti bilo kakva administrativna opterećenja, kao ni biznis barijere.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistekti finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Dobjaviti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.
- Za sprovođenje ovog zakona nije propisana obaveza angažovanja finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.
- Naznačeno u prethodnom odgovoru.
- Implementacijom predloženog propisa ne proizilaze dodatne međunarodne finansijske obaveze.
- Za sprovođenje ovog zakona nije propisana obaveza angažovanja finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.
- Usvajanjem propisa predviđeno je donošenje podzakonskih akata, ali bez finansijskih obaveza.
- Donošenjem ovog propisa stvorice se osnova za razvijanje tržišta u sektoru ribarstva i akvakulture, te će se raditi na povećanju obima i kvaliteta proizvodnje i u sektor morskog i slatkovodnog ribarstva, ali i u sektoru slatkovodne akvakulture i marikulture, kao i podizanja standarda plasmana ribe i proizvodnje, što će umnogome podstići investicije i povećanu potrošnju, koja će zasigurno donijeti i prihod za budžet Crne Gore.
- Za sprovođenje ovog zakona nije propisana obaveza angažovanja finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.
- Nije bilo sugestija Ministarstva finansija na Predlog Zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.

- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaci eni odnosno nijesu prihvaci eni. Obrazložiti
- Pri izradi predloga zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi korišćena je eksterna ekspertska podrška (Mirta Novak – Hrvatska) koja je obezbijedena iz sredstava MIDAS 2 projekta. S obzirom da se po prvi put priprema propis koji pokriva ovu značajnu oblast u okviru Zajedničke ribarske politike i da je prepoznata potreba što boljeg usklađivanja sa Regulativom (EU) br.1379/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. decembra 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni regulativa Savjeta (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju van snage Regulative Savjeta (EZ) br. 104/2000 i Regulativom Savjeta(EZ) br.2406/96 od 26. novembra 1996. o određivanju zajedničkih tržišnih standarda za neke proizvode ribarstva, bila nam je potrebna pomoć eksperta koji ovu problematiku poznaje i kojem su mehanizmi djelovanja u ovoj oblasti jasne, te smo iz tih razloga, a radi pripreme što kvalitetnijeg dokumenta, angažovali navedenog eksperta, te dobili pozitivno mišljenje Eu Komisije na tekst predloga zakona.
- Tokom izrade predloženog zakona, obavljene su dvije javne rasprave (Bar i Kotor) na kojima su uključene sve zainteresovane stane – profesionalni ribari, uzgajivači ribe i školjaka, inspektorji za morsko ribarstvo i poljoprivredni inspektorji. U roku predviđenom Pozivom na Javnu raspravu, nije bilo dostavljenih komentara na Nacrt zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi u elektronskoj i pismenoj formi. Takođe Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uputilo je predlog Zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi na mišljenje Sekretarijatu za zakonodavstvo koje je dalo pozitivno mišljenje uz sugestije da se mišljenje nadalje traži i od relevantnih, za predlog zakona, ministarstvima. Zahtjev za mišljenje upućen je Ministarstvu javne uprave, Ministarstvu pravde, kao i Ministarstvu ekonomije. Nakon konsultacija, prihvaci ene su sugestije Ministarstva pravde u dijelu kaznenih odredbi, sa ciljem preciznog definisanja istih i usklađivanja članova. Osim ovih sugestija, uvrštena je i sugestija Ministarstva javne uprave u dijelu uključivanja zakona o upravnom postupku na način što se dodao član 4 koji glasi: „Na postupke i rokove propisane ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.“. Nakon prihvaci enih sugestija predlog zakona je dobio pozitivna mišljenja od svih navedenih ministarstava.
- Predlog Zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi je bio predmet javne rasprave u periodu od 11. aprila 2018. godine do 21. maja 2018. godine. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je u skladu sa sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja Javne rasprave u pripremi zakona (Sl. list CG br. 12/12), dalo na javnu raspravu Nacrt Zakona, čiji tekst je objavljen u dnevnom listu „Dnevne novine“, na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i portalu eUprave. Takođe, u toku javne rasprave održana su i dva okrugla stola, a učesnici javnih rasprava su bili saglasni sa predloženim rješenjima ovog pravnog akta, te nisu imali predloga, sugestija i komentara. Predlog Zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi je do sada tri puta upućivan ka Skupštini Crne Gore na usvajanje (16.01.2020, 31.12.2021, i 22.11.2022. godine), međutim zbog čestih promjena vlada, Predlog Zakona je vraćan na ponovnu proceduru, te zbog navedene situacije, nisu održane nove javne rasprave iz razloga što tekst pravnog akta nije pretrpio suštinske izmjene.

7: Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?
- Ne postoje potencijalne prepreke za implementaciju ovog zakona.

- Za ispunjenje propisanih ciljeva nakon usvajanja predloženog zakona vršiće se obuke zainteresovanih strana, studijske posjete i ekspertske misije u cilju što boljeg shvatanja procesa koji su pred svima postavljeni, zatim će se formirati organizacija proizvođača i krenuće se u potpunu implementaciju zakona kroz donošenje podzakonskih akata.
- Osnovni indikatori za mjerjenje ispunjenja ciljeva predloženog zakona mogu biti: formiranje organizacija proizvođača, udruženja organizacija proizvođača i međusektorskih organizacija; uspostavljanje tržišnih standarda; obezbjeđivanje informacija za potrošače; uspostavljanje tržišne konkurenциje; istraživanje tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture.
- Za sprovođenje monitoringa i evaluacije ovog zakona zaduženo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorat za ribarstvo, direktno i preko inspektora za ribarstvo i poljoprivrednih inspektora. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona u odnosu na bezbjednost proizvoda ribarstva i akvakulture vršiće organ uprave nadležan za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove preko inspektora za hranu i graničnog službenog veterinara.

Podgorica, 17.05.2024. godine





Crna Gora

Ministarstvo evropskih poslova

Crna Gora

Adresa: Bulevar revolucije 15

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: +382 20 481 301

www.gov.me/mep

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Primijeno:				
Org. jed.	Vježbatični član/zak.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06	318	24-2831	14	

Br: 04/4-907/24-2119/2

12. jun 2024.

Za: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

ministru Vladimiru Jokoviću

Veza: Dopis br: 06-318/24-2831/13

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi s pravnom tekovinom EU

Poštovani,

Dopisom broj 06-318/24-2831/13 od 12. juna 2024. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi s pravnom tekovinom Evropske unije**.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 20 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG“, br. 98/23, 102/23 i 113/23) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

Maida Gorčević



Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
- a/a



Crna Gora
Ministarstvo javne uprave

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Adresa: Rimski Trg br 45
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 482 131
fax: +382 241 790
www.mju.gov.me

Br:01-040/24-2169/2

Primljeno: 20-05-2024				
Org. jed.	Jedinst. čin/ klas. zrak	Redni broj	Pričeg	Vrijednost
06-318/24-2831/10				

N^o 05. 2024. godine

Za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
gospodin Vladimir Joković, ministar

Veza: akt broj: 06-318/24-2831/6 od 25.04.2024. godine

Predmet: Mišljenje na Predlog Zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi

Poštovani gospodine Jokoviću,

Povodom Vašeg akta, broj 06-318/24-2831/6 od 25.04.2024. godine, evidentiran u ovom ministarstvu pod brojem 01-040/24-2169 dana 29.04.2024. godine, radi davanja mišljenja na Predlog Zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi, obavještavamo Vas da sa aspekta nadležnosti Ministarstva javne uprave nemamo primjedbi i sugestija, imajući u vidu da je predmetni predlog zakona usklađen sa EU Regulativom 1379/2013 i implementacionom Regulativom 1419/2013.

S poštovanjem,



Dostavljen na naslovu
- a/a
Kontakt osoba: Nedeljko Vuk
Samostalni savjetnik II
tel: 020 482 259
e-mail: nedeljko.vuk@mju.gov.me



Vlada Crne Gore
Ministarstvo ekonomskog razvoja

Adresa: Rimski trg 46
81000 Podgorica Crna Gora

tel: +382 20 482 311

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Primljeno:				
Org. jed.	Jezični ob. Klas. za	Redni broj	Prilog	Vr-jedrošt
06-318/24-2831/8		29-04-2024		

Broj: 010-053/24-1592/2

26. april 2024. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
g. Vladimиру Jokoviću, ministru

Predmet: Mišljenje na Predlog Zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi

Poštovani,

U skladu sa Vašim dopisom br. 06-318/24-2831/5, koji je ovom Ministarstvu dostavljen 19. aprila 2024. godine, a koji se odnosi na dostavljanje mišljenja na Predlog Zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi, obavještavamo Vas da Ministarstvo ekonomskog razvoja nema primjedbi.

S poštovanjem,

MINISTAR

Nik Gjeloshaj

Obradila:

Aleksandra Maksimovski, Samostalna savjetnica I

e-mail: aleksandra.maksimovski@mek.gov.me



Crna Gora

Ministarstvo pravde

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Adresa: Vuka Karadžića 3,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 407 501
fax: +382 20 482 926
www.mpa.gov.me

Primljeno.	10-05-2024			
Org.Jed	Jedinstveni vezni znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
Br: 01-040/24-4723	06-318	24-2831/9		

29. april 2024.

Za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

gospodin Vladimir Joković, ministar

Veza: Vaš akt broj: 06-318/24-2831/7 od 25. aprila 2024. godine

Predmet: Mišljenje na Predlog Zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi

Ministarstvo pravde razmotrilo je tekst Predloga zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi broj: 06-318/24-2831/7 od 25. aprila 2024. godine, zaprimljen u ovom Ministarstvu 29. aprila 2024. godine. S tim u vezi, obavještavamo Vas da u okviru nadležnosti ovog Ministarstva, nemamo primjedbi na tekst Predloga zakona budući da su u neposrednoj komunikaciji sa predstvincima predлагаča sugestije Ministarstva pravde, ugrađene u tekst Predloga zakona.

S poštovanjem,


MINISTAR
Andrej Milović

Dostavljeno:

- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
- a/a



Ministarstvo
finansija

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Primljeno	30-05-2024		
Org. jed.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06-318/24-2831/11			

Br: 05-02-040/24-3566/2

Adresa: Ul.Stanka Dragojevića br.2
81000 Podgorica Crna Gora
www.mif.gov.me

Podgorica, 27.05.2024.godine

Za: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, Rimski trg 46,
Podgorica

gospodinu, Vladimиру Jokoviću, ministru

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi

Veza: Vaš akt broj: 06-318/24-2831/4 od 18.04.2024. godine i 06-318/24-2831/11 od 17.05.
2024 godine

Poštovani gospodine Jokoviću,

Povodom *Predloga zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi*, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

U dostavljenom tekstu Izvještaja o analizi uticaja propisa, navodi se da se Predlogom zakona daje osnov za obezbeđivanje efikasnog funkcionisanja tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture. Takođe, stvaraju se uslovi za označavanje proizvoda koji se stavljaju na tržište, jača konkurentnost proizvođača kroz formiranje organizacija proizvođača uz adekvatnu kontrolu sprovođenja mjera uređenja tržišta.

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izvještaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni materijal i Izvještaj o analizi uticaja propisa, utvrđeno je da sprovođenje predmetnog zakona neće zahtijevati izdvajanje sredstava iz Budžeta Crne Gore. S tim u vezi, Ministarstvo finansija, sa aspekta državnog budžeta, nema primjedbi na *Predlog zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi*.

S poštovanjem,





Crna Gora
Sekretarijat za zakonodavstvo

Adresa: Vuka Karadžića br. 3
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 231-535
fax: +382 20 231-592
www.szz.gov.me

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Primljeno:	18-04-2024			
Org. jed.	Jedinstveni klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06-318/23	2831/2			12. aprila 2024. godine

Broj: 05-040/24-555/2

Za: Ministarstvo poljoprivede, šumarstva i vodoprivrede

Gospodinu Vladimиру Jokoviću, ministru

Veza: Br: 06-318/24-2831/1 od 9. aprila 2024. godine

Predmet: **Mišljenje na Predlog zakona o organizovanju tržišta u ribarstvu i akvakulturi**

Poštovani gospodine Jokoviću,

Na tekst **PREDLOGA ZAKONA O ORGANIZOVANJU TRŽIŠTA U RIBARSTVU I AKVAKULTURI**, iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedbi, budući da se radi o istovjetnom tekstu na koji je ovaj Sekretarijat dao mišljenje 10. septembra 2021. godine (akt broj: 05-040/21-723/4).

Napominjemo, da u vezi odredaba čl. 28, 29 i 30 kojima se uređuje inspekcijski nadzor, treba pribaviti mišljenje Ministarstva javne uprave, a u vezi člana 31, kojim se uređuju kaznene odredbe, mišljenje Ministarstva pravde, kao nadležnih organa.

